

**1457.**

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG” br. 55/00, 12/02 i 28/06 i “Službeni list CG” br. 21/08 , 30/17 i 75/18) Vlada Crne Gore je 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

## **ODLUKU**

### **O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE STUBNE TRAFOSTANICE 10/04 KV GORNJI GRADAC, PRIKLJUČNOG 10 KV DALEKOVODA I UKLAPANJA U POSTOJEĆU NISKONAPONSKU MREŽU KO GRADAC, OPŠTINA PLJEVLJA**

#### **Član 1**

Utvrđuje se javni interes za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Pljevlja, KO Gradac, i to:

- dio katastarske parcele broj 450/2, livada 4. klase, površine 13 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 114 KO Gradac Pljevlja, svojina 1/1 Žiga Šahim,
- dio katastarske parcele broj 422, pašnjak 4. klase, površine 8m, upisane u list nepokretnosti broj 258 KO Gradac Pljevlja, svojina 1/1 Mašović Delva,
- dio katastarske parcele broj 450/1, livada 3. klase, površine 9 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 426 KO Gradac Pljevlja, susvojina 1/2 Žiga Hava i 1/2 Žiga Zijad.

#### **Član 2**

Svrha nepotpune eksproprijacije je izgradnja stubne trafostanice 10/04 kV Gornji Gradac, priključnog 10 kV dalekovoda i uklapanja u postojeću niskonaponsku mrežu KO Gradac, Pljevlja.

#### **Član 3**

Korisnik nepotpune eksproprijacije je Država Crna Gora – DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica.

#### **Član 4**

Postupak nepotpune eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke sprovede Uprava za nekretnine.

#### **Član 5**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4363

Podgorica, 8. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1458.**

Na osnovu člana 14 Zakona o ekproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18) Vlada Crne Gore je 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU  
EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE STUBNE  
TRAFOSTANICE 10/04 KV ”POŠĆENSKI KRAJ III”, PRIKLJUČNOG 10 KV  
DALEKOVODA I UKLAPANJA U NISKONAPONSKU MREŽU U ZAHVATU  
PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA NACIONALNI PARK  
DURMITOR, OPŠTINA ŽABLJAK**

Član 1

U Odluci o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu ekproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubne trafostanice 10/04 kV ”Pošćenski kraj III”, priključnog 10 kV dalekovoda i uklapanja u niskonaponsku mrežu u zahvatu prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park Durmitor, Opština Žabljak (“Službeni list CG, broj 6/20) u članu 1 stav 1 poslije alineje 38 dodaje se nova alineja koja glasi:

“- dijela katastarske parcele broj 79/1, livada 6. klase, površine 51 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 137, KO Pašina Voda II Žabljak, svojina 1/1 Mikulić Ilija.”

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4399

Podgorica, 8. oktobra 2020.godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1459.**

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore je 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

## **ODLUKU**

### **O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE 10 KV KABLOVSKIH VODOVA OD TRAFOSTANICE 35/10 KV ODŽAK DO TRAFOSTANICE 10/04 KV KULA ODŽAK I OD TRAFOSTANICE 35/10 KV ODŽAK DO NOVOG STUBA U TRASI DALEKOVODA 10 KV ZEKAVICE I OPTIČKOG KABLA OD TRAFOSTANICE 35/10 KV ODŽAK DO TRAFOSTANICE 10/04 KV KULA ODŽAK, OPŠTINA PLJEVLJA**

#### **Član 1**

Utvrđuje se javni interes za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Pljevlja. KO Zmajevac, i to:

- dio katastarske parcele broj 23, livada 2. klase ,površine 32 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 6 KO Zmajevac, Pljevlja, svojina 1/1 Bajrović Femzo,

- dio katastarske parcele broj 57/3, livada 2. klase ,površine 12 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 69 KO Zmajevac, Pljevlja, svojina 1/1 Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori,

- dio katastarske parcele broj 17, livada 3. klase, površine 10 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 197 KO Zmajevac, Pljevlja, susvojina 1/2 Vojinović Dragan i 1/2 Vojinović Miloje.

#### **Član 2**

Svrha nepotpune eksproprijacije je izgradnja 10 kV kablovskih vodova od trafostanice 35/10 kV Odžak do trafostanice 10/04 kV Kula Odžak i od trafostanice 35/10 kV Odžak do novog stuba u trasi dalekovoda 10 kV Zekavice i optičkog kabla od trafostanice 35/10 kV Odžak do trafostanice 10/04 kV Kula Odžak, opština Pljevlja.

#### **Član 3**

Korisnik nepotpune eksproprijacije je Država Crna Gora – DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica .

#### **Član 4**

Postupak nepotpune eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke sprovede Uprava za nekretnine.

#### **Član 5**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4364

Podgorica, 8.oktobra 2020 godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1460.**

Na osnovu člana 14 Zakona o ekproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18) Vlada Crne Gore je 8. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

### **ODLUKU**

#### **O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE TRAFOSTANICE 10/04 KV “BOAN” SA PRIKLJUČNIM 10 KV VODOM U ZAHVATU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA BOAN, OPŠTINA ŠAVNIK**

##### **Član 1**

U Odluci o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu ekproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trafostanice 10/04 kv “Boan” sa priključnim 10 kv vodom u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Boan, Opština Šavnik (“Službeni list CG, broj 58/20) u članu 1 stav 1 poslije alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi:

“-dijela katastarske parcele broj 1240, dvorište, površine 3 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 18 KO Tušinja, Šavnik, svojina 1/1 PTK Nikšić.”

##### **Član 2**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj:07-4400

Podgorica, 8. oktobra 2020.godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1461.**

Na osnovu člana 14 Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika ("Službeni list CG", broj 40/20), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

**PRAVILNIK  
O IZGLEDU, TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA, VRSTI MATERIJALA,  
NAČINU NOŠENJA I ROKOVIMA TRAJANJA SVEČANE UNIFORME  
POLICIJSKIH SLUŽBENIKA**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se izgled, tehničke karakteristike, vrsta materijala, način nošenja i rokovi trajanja svečane uniforme policijskih službenika.

**Član 2**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Član 3**

Djelovi svečane uniforme za muškarce su sljedećeg izgleda, tehničkih karakteristika i vrste materijala:

1) sako je tamnoplave boje, uobičajenog izgleda, dužine do ispod skupljenih šaka, postavljen, sa visokim reverima na špic i jednorednim kopčanjem sa četiri metalna dugmeta zlatne boje na kojima je utisnuta oznaka Uprave policije. Na prednjem gornjem i donjem dijelu, sa obje strane nalaze se džepovi sa kapnama sa obodom u zlatovezu, na kojima je ušiveno po jedno dugme zlatne boje, a na gornjem lijevom džepu, ispod kapne, ušiveno je dugme zlatne boje za koje se kači askelbender. Na gornjem dijelu revera nosi se u paru sa obje strane oznaka Uprave policije. Na naramenicama se nalaze epolete sa oznakama zvanja policijskih službenika koje se mogu navlačiti na naramenice. Na gornjem spoljnjem dijelu desnog rukava je amblem Uprave policije. Na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem organizacione jedinice Uprave policije. Sirovinski sastav materijala je u osnovi vuna u kombinaciji sa drugim materijalima, a postava je od viskoze;

2) pantalone su plave boje, sa paspul trakom širine 2 cm tamnoplave boje na stranama nogavica. Po sredini paspul trake nalazi se pletenica u zlatnom vezu širine 0,5 cm. Pantalone su ravnog klasičnog kroja, sa postavom do koljena, sa po jednom faltom iz pojasnog dijela sa obje strane, peglane na ivicu, sa usječenim kosim džepovima. Na pojasu se nalaze gajke za kaiš, a u predjelu pasa jedno dugme i skriveni patent zatvarač. Sirovinski sastav materijala je u osnovi vuna u kombinaciji sa drugim materijalima;

3) košulja kratkih rukava je bijele boje, na prednjem gornjem dijelu, sa obje strane nalaze se džepovi sa kapnama, na lijevom džepu, ispod kapne, ušiveno je dugme za koje se kači askelbender. Na obodu kragne nosi se u paru sa obje strane amblem Uprave policije. Na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem organizacione jedinice Uprave policije, a na desnom se nalazi amblem Uprave policije. Na naramenicama se mogu nalaziti epolete sa oznakama zvanja policijskih službenika koje se mogu navlačiti na naramenice. Sirovinski sastav materijala je u osnovi pamuk u kombinaciji sa drugim materijalima;

4) košulja dugih rukava je bijele boje, uobičajenog izgleda. Sirovinski sastav materijala je 100% pamuk;

5) kravata je crvene boje, na vezivanje, uobičajenog izgleda. Sirovinski sastav materijala je 100% svila;

6) mantil je klasičnog izgleda i kroja, tamnoplave boje, sa dvorednim kopčanjem po pet dugmadi zlatnosrebrne boje (ukupno deset dugmadi) i reverima na špic. Na svim dugmadima nalazi se utisnuta oznaka Uprave policije. Na gornjem dijelu revera nosi se u paru sa obje strane oznaka Uprave policije. Na naramenicama se mogu nalaziti epolete sa oznakama

zvanja policijskih službenika koje se mogu navlačiti na naramenice. Na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem organizacione jedinice Uprave policije, a na desnom se nalazi amblem Uprave policije. Sirovinski sastav materijala je u osnovi vuna u kombinaciji sa drugim materijalima, a postava je od viskoze;

7) šapka je tamnoplave boje, sastavljena od kape elipsastog oblika i štitnika. Na pasu kape, sa spoljašnje strane, prošivena je traka crne boje širine 32 mm sa stilizovanom pletenicom u prednjem dijelu. U unutrašnjem dijelu nalazi se elastična traka tamnoplave boje. Štitnik je izrađen od plastične mase, a sa gornje strane je presvučen lakiranim politeksom u crnoj boji sa obrubom. Stilizovana pletenica i obrub na štitniku šapke su žutozlatne boje. Šapka za direktora Uprave policije i pomoćnika direktora Uprave policije na obrubu ima i maslinove grančice žutozlatne boje;

8) šal je plave boje, uobičajenog izgleda. Sirovinski sastav materijala je 100% kašmir;

9) askelbender je zlatne boje, sačinjen od trostrukog gajtana sa metalnim završecima i izrađen je od 100% sintetike. Askelbender za direktora i pomoćnike direktora Uprave policije je trostruki gajtan zlatne boje sa pletenicom širine 3 cm; za policijske službenike u zvanju glavni policijski inspektor, glavni policijski savjetnik, viši policijski inspektor I klase, viši policijski savjetnik I klase, viši policijski inspektor i viši policijski savjetnik je trostruki gajtan zlatne boje sa pletenicom širine 2 cm; a za policijske službenike u zvanju samostalni policijski inspektor i samostalni policijski savjetnik je trostruki gajtan zlatne boje sa pletenicom širine 1 cm;

10) rukavice su bijele boje, anatomske oblika, sa odvojenim prstima i izrađene su od 100% sintetike;

11) ešarpa - pojas je crvenozlatne boje i zakopčava se naprijed pravougaonom šnalom na kojoj je utisnuta oznaka Uprave policije. Sirovinski sastav materijala je 100% sintetika;

12) kaiš je tamnoplave boje, širine 3,5 cm sa metalnom kopčom zlatne, odnosno srebrne boje. Sirovinski sastav materijala je 100% koža;

13) čarape su tamnoplave boje, uobičajenog izgleda i izrađene su od kombinacije pamuka i elastina; i

14) plitke cipele su tamnoplave boje, elegantnog izgleda, na šniranje i ojačane u dijelu za petu i prste. Sirovinski sastav materijala je koža sa spoljne strane, kožna postava i kožni don sa gumenim polovinama.

#### Član 4

Djelovi svečane uniforme za žene su sljedećeg izgleda, tehničkih karakteristika i vrste materijala:

1) sako je tamnoplave boje, uobičajenog izgleda, dužine do ispod skupljenih šaka, postavljen, sa visokim reverima na špic i jednorednim kopčanjem sa četiri metalna dugmeta zlatne boje na kojima je utisnuta oznaka Uprave policije. Na prednjem gornjem i donjem dijelu, sa obje strane nalaze se džepovi sa kapnama sa obodom u zlatovezu, na kojima je ušiveno po jedno dugme zlatne boje, a na gornjem lijevom džepu, ispod kapne, ušiveno je dugme zlatne boje za koje se kači askelbender. Na gornjem dijelu revera nosi se u paru sa obje strane oznaka Uprave policije. Na naramenicama se nalaze epolete sa oznakama zvanja policijskih službenika koje se mogu navlačiti na naramenice. Na gornjem spoljnjem dijelu desnog rukava je amblem Uprave policije. Na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem organizacione jedinice Uprave policije. Sirovinski sastav materijala je u osnovi vuna u kombinaciji sa drugim materijalima, a postava je od viskoze;

2) suknja je "A" kroja, plave boje, postavljena, dužine do ispod koljena, sa po dvije susretne falte i zakopčava se pozadi. Sa strana suknje nalazi se paspul traka širine 2 cm tamnoplave boje. Po sredini paspul trake nalazi se pletenica u zlatnom vezu širine 0,5 cm. Sirovinski sastav materijala je kombinacija poliestera sa drugim materijalima, a postava je od viskoze;

3) košulja kratkih rukava je bijele boje, na prednjem gornjem dijelu, sa obje strane nalaze se džepovi sa kapnama, na lijevom džepu, ispod kapne, ušiveno je dugme za koje se kači askelbender. Na obodu kragne nosi se u paru sa obje strane amblem Uprave policije. Na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem organizacione jedinice Uprave policije, a na desnom se nalazi amblem Uprave policije. Na naramenicama se mogu nalaziti epolete sa oznakama zvanja policijskih službenika koje se mogu navlačiti na naramenice. Sirovinski sastav materijala je u osnovi pamuk u kombinaciji sa drugim materijalima;

4) košulja dugih rukava je bijele boje, uobičajenog izgleda. Sirovinski sastav materijala je 100% pamuk;

5) kravata je crvene boje, na vezivanje, uobičajenog izgleda. Sirovinski sastav materijala je 100% svila;

6) mantil je klasičnog izgleda i kroja, tamnoplave boje, sa dvorednim kopčanjem po pet dugmadi zlatnosrebrne boje (ukupno deset dugmadi) i reverima na špic. Na svim dugmadima nalazi se utisnuta oznaka Uprave policije. Na gornjem dijelu revera nosi se u paru sa obje strane oznaka Uprave policije. Na naramenicama se mogu nalaziti epolete sa oznakama zvanja policijskih službenika koje se mogu navlačiti na naramenice. Na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem organizacione jedinice Uprave policije, a na desnom se nalazi amblem Uprave policije. Sirovinski sastav materijala je u osnovi vuna u kombinaciji sa drugim materijalima, a postava je od viskoze;

7) šešir je tamnoplave boje, ovalnog oblika, sa strane blago izvijen na gore;

8) šal je plave boje, uobičajenog izgleda. Sirovinski sastav materijala je 100% kašmir;

9) askelbender je zlatne boje, sačinjen od trostrukog gajtana sa metalnim završecima i izrađen je od 100% sintetike. Askelbender za direktora i pomoćnike direktora Uprave policije je trostruki gajtan sa pletenicom širine 3 cm; za policijske službenike u zvanju glavni policijski inspektor, glavni policijski savjetnik, viši policijski inspektor I klase, viši policijski savjetnik I klase, viši policijski inspektor i viši policijski savjetnik je trostruki gajtan sa pletenicom širine 2 cm; a za policijske službenike u zvanju samostalni policijski inspektor i samostalni policijski savjetnik je trostruki gajtan sa pletenicom širine 1 cm;

10) rukavice su bijele boje, anatomskog oblika, sa odvojenim prstima. Sirovinski sastav materijala je 100% rastegljiva sintetika;

11) ešarpa - pojas je crvenozlatne boje i zakopčava se naprijed pravougaonom šnalom na kojoj je utisnuta oznaka Uprave policije. Sirovinski sastav materijala je 100% sintetika;

12) kaiš je tamnoplave boje, širine 3 cm, sa metalnom kopčom zlatne ili srebrne boje. Sirovinski sastav materijala je 100% koža; i

13) plitke cipele su tamnoplave boje, klasične gondolete, sa potpeticama, stabilne i anatomski urađene. Sirovinski sastav materijala je 100% koža i 100% sintetički đon.

#### Član 5

Izuzetno od člana 3 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9 i člana 4 stav 1 tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9 ovog pravilnika za policijske službenike organizacione jedinice Sektora specijalne policije:

- metalna dugmad na sakou su zlatne boje, kapne sa obodom su u zlatovezu na kojima je ušiveno po jedno dugme zlatne boje za policijske službenike u zvanju policijski inspektor I klase, policijski inspektor, mlađi policijski inspektor i policijski savjetnik, odnosno dugmad su srebrne boje, a kapne sa obodom u srebrnom vezu na kojima je ušiveno po jedno dugme srebrne boje za policijske službenike u zvanju stariji policijski narednik I klase, stariji policijski narednik, policijski narednik, stariji policajac I klase, stariji policajac i policajac; na gornjem spoljnjem dijelu desnog rukava je amblem organizacione jedinice Sektora specijalne policije, a na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije;

- pletenica na paspul traci pantalona je u zlatnom vezu širine 0,5 cm za policijske službenike u zvanju policijski inspektor I klase, policijski inspektor, mlađi policijski inspektor

i policijski savjetnik, a u srebrnom vezu širine 0,5 cm za policijske službenike u zvanju stariji policijski narednik I klase, stariji policijski narednik, policijski narednik, stariji policajac I klase, stariji policajac i policajac;

- na gornjem spoljnjem dijelu desnog rukava košulje kratkih rukava je amblem organizacione jedinice Sektora specijalne policije, a na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije;

- kravata je svijetloplave boje za policijske službenike uže organizacione jedinice Posebna jedinica policije, a zelene boje za policijske službenike Jedinice za podršku i logistiku;

- dugmad na mantilu su zlatne boje za policijske službenike u zvanju policijski inspektor I klase, policijski inspektor, mlađi policijski inspektor i policijski savjetnik, a srebrne boje za policijske službenike u zvanju stariji policijski narednik I klase, stariji policijski narednik, policijski narednik, stariji policajac I klase, stariji policajac i policajac; na gornjem spoljnjem dijelu desnog rukava je amblem organizacione jedinice Sektora specijalne policije, a na gornjem spoljnjem dijelu lijevog rukava je amblem uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije;

- šal je crvene boje za policijske službenike organizacione jedinice Sektora specijalne policije, svijetloplave boje za policijske službenike uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije - Posebne jedinice policije i zelene boje za policijske službenike uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije - Jedinice za podršku i logistiku;

- askelebender je trostruki gajtan zlatne boje sa pletenicom širine 1 cm za policijske službenike u zvanju policijski inspektor I klase, policijski inspektor, mlađi policijski inspektor i policijski savjetnik, a trostruki gajtan srebrne boje sa pletenicom širine 1 cm za policijske službenike u zvanju stariji policijski narednik I klase, stariji policijski narednik, policijski narednik, stariji policajac I klase, stariji policajac i policajac.

Pored izgleda i tehničkih karakteristika djelova svečane uniforme iz čl. 3 i 4 ovog pravilnika za policijske službenike organizacione jedinice Sektor specijalne policije:

- na donjem dijelu rukava sakoa i mantila za pomoćnika direktora Uprave policije i policijske službenike u zvanju glavni policijski inspektor, glavni policijski savjetnik, viši policijski inspektor I klase, viši policijski savjetnik I klase, viši policijski inspektor i viši policijski savjetnik nalazi se geometrijski vez u zlatovezu. Na obodu rukava nalaze se linije u zlatovezu koje ukazuju na rang zvanja i to za pomoćnika direktora Uprave policije dvije debele i tri tanke linije; za policijske službenike u zvanju glavni policijski inspektor, glavni policijski savjetnik, viši policijski inspektor I klase, viši policijski savjetnik I klase, viši policijski inspektor i viši policijski savjetnik jedna debela i dvije tanke linije; za policijske službenike u zvanju samostalni policijski inspektor i samostalni policijski savjetnik, policijski inspektor I klase, policijski inspektor, mlađi policijski inspektor i policijski savjetnik jedna debela i jedna tanka linija. Detalji na donjem dijelu rukava i obodu rukava izrađeni su po uzoru na perjaničku dolamu i crnogorsku narodnu nošnju;

- beretka je uobičajenog izgleda, crvene boje za policijske službenike organizacione jedinice Sektora specijalne policije, svijetloplave boje za policijske službenike uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije - Posebne jedinice policije i zelene boje za policijske službenike uže organizacione jedinice Sektora specijalne policije - Jedinice za podršku i logistiku. Sirovinski sastav materijala je 100% čoja.

## Član 6

Svečana uniforma nosi se na svečanim prijemima, dočecima, ispraćajima, akademijama, paradama, prilikom predstavljanja Uprave policije na međunarodnim skupovima u zemlji i inostranstvu i drugim svečanim prilikama.

Policijski službenici nose urednu i neoštećenu svečanu uniformu, u skladu sa njenom namjenom.

Na svečanoj uniformi ne mogu se stavljati drugi predmeti i oznake, osim onih koji su propisani.

Policijski službenici na svečanoj uniformi mogu nositi odlikovanja, medalje i značke.

Odlikovanja, medalje i značke nose se po sljedju važnosti s lijeve na desnu stranu gledano prema nosiocu odlikovanja i to centrirano iznad lijevog džepa sakoa.

Male oznake odlikovanja (zamjene) nose se s lijeva na desno, tri komada u redu, u jednom ili više redova. Razmak između redova može biti najviše 3 mm.

Male oznake medalja nose se iza zamjena odlikovanja.

Policijski službenici uz svečanu uniformu, po potrebi, mogu koristiti kišobran uobičajenog oblika, crne boje.

#### Član 7

Rokovi trajanja djelova svečane uniforme za muškarce, izraženi u godinama su sljedeći:

- 1) sako - 8;
- 2) pantalone - 8;
- 3) košulja kratkih rukava - 8;
- 4) košulja dugih rukava - 8;
- 5) kravata - 8;
- 6) mantil - 8;
- 7) šapka - 8;
- 8) šal - trajno;
- 9) askelbender - trajno;
- 10) rukavice - trajno;
- 11) ešarpa-pojas - trajno;
- 12) kaiš - trajno;
- 13) čarape - 1;
- 14) plitke cipele - 5;
- 15) beretka - 8.

Rokovi trajanja djelova svečane uniforme za žene, izraženi u godinama su sljedeći:

- 1) sako - 8;
- 2) suknja - 8;
- 3) košulja kratkih rukava - 8;
- 4) košulja dugih rukava - 8;
- 5) kravata - 8;
- 6) mantil - 8;
- 7) šešir - 8;
- 8) šal - trajno;
- 9) askelbender - trajno;
- 10) rukavice - trajno;
- 11) ešarpa-pojas - trajno;
- 12) kaiš - trajno;
- 13) plitke cipele - 5;
- 14) beretka - 8.

#### Član 8

Danom stupanju na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu, vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja svečane uniforme policijskih službenika ("Službeni list CG", broj 72/16).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore."

01Broj:040/20-15574/4

Podgorica, 29. oktobra 2020. godine

Ministar,  
**Mevludin Nuhodžić, s.r.**

**1462.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete donijelo je

**R J E Š E N j E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI**  
**AUTO-ŠKOLA “TDI”, BIJELO POLJE**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Auto-škola “TDI”, sa sjedištem u Bijelom Polju, vlasništvo Madžgalj Branke, koja ispunjava uslove za osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila kategorija „A”, „A1”, „B”, „C“ i „C+E“.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

UPI broj: 1050304-341/20-2046/1

Podgorica, 13. oktobra 2020. godine

Ministar,  
dr **Damir Šehović**, s.r.

1463.

Na osnovu člana 64 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG”, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i 55/18), Ministarstvo finansija donijelo je

## **P R A V I L N I K O D O P U N A M A P R A V I L N I K A O J E D I N S T V E N O J K L A S I F I K A C I J I R A Č U N A Z A B U D Ž E T C R N E G O R E I B U D Ž E T E O P Š T I N A**

### **Član 1**

U Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština („Službeni list CG”, broj 72/16) u članu 7 poslije računa 224-1 dodaje se novi račun koji glasi:

„Klasa Kategorija Grupa Sintetika	Opis
224-2	Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori - na računu liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori evidentiraju sezahnjevi za plaćanje i sva plaćanja koja se odnose na liječenja van sistema javnih zdravstvenih ustanova, tako da račun pokazuje stanje neizmirenih obaveza.“

### **Član 2**

U članu 9 poslije računa 424-1 dodaje se novi račun koji glasi:

„Klasa Kategorija Grupa Sintetika	Opis
424-2	Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori – na računu liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori evidentiraju se planirani iznosi (aproprijacije), mjesečno ili kvartalno odobravanje potrošnje (varanti/alokacije), ugovaranje obaveza, zahtjevi za plaćanja i plaćanja koja se odnose na liječenje van Sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.“

### **Član 3**

U prilogu 1 u tabeli “Računski plan ekonomske i funkcionalne klasifikacije sa numeričkom oznakom klase, kategorije, grupe, sintetike, analitike i subanalitike i nazivom računa, u klasi 2 poslije sintetike 224-1 dodaje se nova sintetika koja glasi:

„Klasa Kategorija Grupa Sintetika	Opis
224-2	Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.“

U klasi 4, poslije sintetike 424-1 dodaje se nova sintetika koja glasi:

„Klasa Kategorija Grupa Sintetika	Opis
424-2	Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.”

#### **Član 4**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 06-4804/2  
Podgorica, 23. oktobra 2020. godine

Ministar,  
**Darko Radunović, s.r.**

1464.

Na osnovu člana 178 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), Ministarstvo ekonomije donijelo je

**UPUTSTVO**  
**O POSTUPKU PROVJERE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH**  
**SUBJEKATA REGISTROVANIH U CRNOJ GORI I IZDAVANJE POTVRDE ZA UČEŠĆE**  
**U NABAVKAMA ZA POTREBE SJEVERNO-ATLANTSKOG SAVEZA**

**Predmet**

**Član 1**

Ispunjenost uslova za učešće privrednih subjekata registrovanih u Crnoj Gori i izdavanje potvrde za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno-atlantskog saveza provjerava se u postupku propisanom ovim uputstvom.

**Značenje izraza**

**Član 2**

Izrazi upotrijebljeni u ovom uputstvu imaju sljedeća značenja:

- 1) **NATO tenderi** su postupci nabavke roba i usluga čiji nosioci su različita tijela NATO-a, NATO agencije i države članice NATO-a kao zemlje domaćini (Host Nation), i razvrstavaju se prema vrsti roba i usluga za koje se raspisuju i u skladu sa stepenom tajnosti podataka koje sadrže;
- 2) **bezbjednosna dozvola za pristup NATO tajnim podacima** je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje NATO tajnog podatka u svrhu učešća crnogorskih privrednih subjekata na NATO tenderima označenim stepenom tajnosti NATO Confidential ili višim stepenom tajnosti;
- 3) **potvrda o prihvatljivosti** je dokument koji omogućava učešća crnogorskih privrednih subjekata na NATO tenderima i potvrđuje da je privredni subjekt finansijski, tehnički i profesionalno sposoban, odnosno da ispunjava uslove za učešće na NATO tenderima;
- 4)  **evidencija privrednih subjekata** je lista crnogorskih privrednih subjekata koja su zainteresovana za učešće na NATO tenderima uz prethodno ispunjavanje preduslova za primanje i raspolaganje neklasifikovanim i klasifikovanim podacima u koju se razvrstavaju prema djelatnosti kojom se bave, i stepenu tajnosti podataka koji istom mogu biti stavljeni na raspolaganje.

**Vrste tendera**

**Član 3**

U zavisnosti od stepena tajnosti NATO tenderi mogu biti:

- 1) tenderi bez oznake stepena tajnosti („**Neklasifikovano**“ - Unclassified) i tenderi sa oznakom stepena tajnosti prema slijedećim ekvivalentima:

<b>CRNA GORA</b>	<b>NATO</b>
Strogo tajno	Cosmic Top Secret
Tajno	Secret
Povjerljivo	Confidential
Interno	Restricted

2) tenderi bez oznake stepena tajnosti mogu se staviti na uvid najširim poslovnim i javnim krugovima. Ako nije drugačije specificirano ovi tenderi objavljuju se na posebnoj web stranici ([www.NATOtenderi.me](http://www.NATOtenderi.me));

3) tenderi sa oznakom »**Neklasifikovano**« (Unclassified) sadrže podatke koji nijesu označeni stepenom tajnosti, ali se mogu koristiti samo u službene svrhe i ne mogu biti javno objavljeni osim ako u samom tenderu nije drugačije navedeno;

Tendersku dokumentaciju označenu jednim od stepena tajnosti na uvid mogu dobiti samo privredni subjekti koji posjeduju bezbjednosnu dozvolu za pristup NATO tajnim podacima.

Tenderi sa oznakom „**Neklasifikovano**“ (Unclassified) se mogu objavljivati u dijelu internet stranice kojoj pristup imaju isključivo pravna i fizička lica upisana u evidenciju, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite.

Tenderi označeni stepenom tajnosti „**Interno**“ se ne objavljuju na internet stranici.

O postojanju tendera označenih stepenom tajnosti „Interno“, Privredna komora Crne Gore obavještava privredne subjekte upisane u evidenciju koji svojom djelatnošću i poslovnim karakteristikama mogu zadovoljiti uslove tendera, te mogu raspolagati podacima ovog stepena tajnosti.

Tenderi označeni stepenom tajnosti „**Povjerljivo**“, „**Tajno**“ i „**Strogo tajno**“ se ne objavljuju na internet stranici.

O postojanju tendera sa navedenim oznakama tajnosti Privredna komora Crne Gore obavještava crnogorske privredne subjekte upisane u Evidenciju koji svojom djelatnošću i poslovnim karakteristikama mogu zadovoljiti uslove tendera i koji posjeduju Bezbjednosnu dozvolu za pristup NATO tajnim podacima.

## **Evidencija**

### **Član 4**

O privrednim subjektima koji mogu učestvovati na NATO tenderima vodi se evidencija.

Prije upisa u evidenciju ovlašćeno lice subjekta iz stava 1 ovog člana, treba da sa Privrednom komorom Crne Gore potpiše Izjavu o pravima i obavezama čime se kvalifikuju za pristup tenderima sa oznakom „Neklasifikovano“.

Ako privredni subjekti, nakon upisa u evidenciju imaju namjeru da učestvuju na tenderima sa oznakom:

1) »Interno« potrebno je da se upoznaju sa uslovima za postupanje sa tajnim podacima i ovlaste lice koje će da potpiše izjavu da će sa tajnim podacima postupati na način utvrđen zakonom o tajnosti podataka,

2) »Povjerljivo« ili višim stepenom tajnosti potrebno je da posjeduju bezbjednosnu dozvolu za pristup NATO tajnim podacima.

Podaci iz stava 3 ovog člana upisuju se u evidenciju.

## **Potvrda o prihvatljivosti**

### **Član 5**

Na zahtjev privrednog subjekta, organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje Potvrdu o prihvatljivosti za određeni privredni subjekat u Crnoj Gori, u skladu sa uslovima pojedinačnog tendera ili na zahtjev NATO institucija.

Potvrda o prihvatljivosti sadrži puni naziv privrednog subjekta, adresu i djelatnost za koju Ministarstvo potvrđuje da je privredni subjekat finansijski, tehnički i profesionalno sposoban sprovesti.

Zahtjev za izdavanjem Potvrde o prihvatljivosti dostupan je na internet stranici ([www.natotenderi.me](http://www.natotenderi.me)).

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, privredni subjekti su dužni da dostave i sljedeća dokumenta:

- kopija rješenja o upisu u CRPS sa popisom registrovanih djelatnosti;
- izjava o tehničkoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti;
- pokazatelj o poslovanju - BON 1 (za poslednji kvartal);
- prošireni podaci o bonitetu subjekta - BON 2, (ne stariji od 30 dana);
- izjava o prethodno izvršenim poslovima i ugovorima (lista referenci), i
- potvrdu organa uprave nadležnog za maplatu poreza kojom se dokazuje da poreski obveznik nema dug po osnovu poreza i doprinosa.

U toku postupka izdavanja potvrde o prihvatljivosti, Ministarstvo od Privredne komore Crne Gore traži stručno mišljenje o zahtjev i na osnovu tog mišljenja Ministarstvo izdaje Potvrdu o prihvatljivosti.

Za NATO tendere u kojima potvrdu o prihvatljivosti traži tijelo NATO-a ili NATO agencija, potvrda se dostavlja u misiju Crne Gore pri NATO-u.

Za NATO tendere gdje država članica NATO-a kao zemlja domaćin ima ulogu naručioca Potvrda o prihvatljivosti se dostavlja u nadležno diplomatsko predstavništvo.

Misija Crne Gore pri NATO-u, odnosno nadležno diplomatsko predstavništvo, potvrdu o prihvatljivosti, zajedno sa tenderskom dokumentacijom, dostavlja tijelu koje je naručilac u predmetnom postupku nabavke unutar NATO tendera.

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 6**

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 010-329/20-4511/3

Podgorica, 22.10.2020. godine

Ministarka,  
**Dragica Sekulić, s.r.**

1465.

Na osnovu člana 18 stav 8 i člana 24 stav 7 Zakona o elektronskoj upravi („Službeni list CG“, broj 72/19), Ministarstvo javne uprave donijelo je

**P R A V I L N I K**  
**O NAČINU OTVARANJA, SUSPENDOVANJA I UKIDANJA NALOGA NA AKTIVNOM**  
**DIREKTORIJUMU I JEDINSTVENE SLUŽBENE ADRESE ZA ELEKTRONSKU**  
**KOMUNIKACIJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE**

**Predmet**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuje se način otvaranja, suspendovanja i ukidanja naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave i način otvaranja, izmjene i ukidanja jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju organa državne uprave i zaposlenih u tim organima, kao i izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju organa državne uprave i zaposlenih u tim organima.

**Sistem administrator**

**Član 2**

Organ državne uprave nadležan za razvoj informacionog društva i elektronske uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) otvara, suspenduje i ukida naloge na aktivnom direktorijumu organa državne uprave, odnosno otvara, mijenja i ukida jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju organa državne uprave i zaposlenih u tim organima preko sistem administratora.

Sistem administrator je zaposleni u Ministarstvu koga ministar ovlasti za upravljanje, održavanje i bezbjednost naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave i jedinstvenih službenih adresa za elektronsku komunikaciju.

Upravljanje nalogima i jedinstvenom službenom adresom iz stava 2 ovog člana podrazumijeva otvaranje, suspenziju i ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave i otvaranje, izmjenu i ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju.

Za vršenje pojedinih poslova iz stava 2 ovog člana ministar može ovlastiti i drugog zaposlenog u Ministarstvu.

Sistem administrator i drugo ovlašćeno lice iz stava 4 ovog člana poslove iz okvira svojih ovlašćenja vrše preko naloga za sistem administratora na aktivnom direktorijumu organa državne uprave.

Radi pružanja informatičke podrške zaposlenima u organu državne uprave koji usluge elektronske uprave pruža preko svog informacionog sistema, nalog za sistem administratora može se dodijeliti IT administratoru u tom organu.

**Upotreba rodno osjetljivog jezika**

**Član 3**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Značenje izraza**

**Član 4**

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **aktivni direktorijum organa državne uprave** je skup informaciono-komunikacionih tehnologija koji čuva podatke o korisničkim nalogima, prihvata i

razrješava sve zahtjeve za autentifikacijom na mreži, sprovodi sigurnosne polise i kontroliše pristup svim resursima;

- 2) **domen organa državne uprave** predstavlja adresu na kojoj se nalaze internet stranice organa državne uprave i imenovan je oznakom *gov.me*;
- 3) **elektronska pošta** je servis koji omogućava slanje i primanje poruka elektronskim putem;
- 4) **domenski dio adrese** je tekstualna oznaka i sastoji se od naziva domena *gov.me* ili poddomena u obliku *poddomen.gov.me*;
- 5) **lozinka** je tajna šifra korisnika;
- 6) **IT administrator** je lice koje ima ovlašćenje da u ime organa državne uprave pruža informatičku podršku zaposlenima u tom organu i podnosi zahtjeve za otvaranje, suspenziju i ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave, kao i otvaranje, izmjenu i ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju organa državne uprave i za zaposlene u tim organima;
- 7) **ovlašćeno lice** je zaposleni u organu državne uprave koga ministar, odnosno starješina organa uprave ovlasti za podnošenje zahtjeva za dodjeljivanje poddomena, otvaranje, suspenziju i ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave, kao i za podnošenje zahtjeva za otvaranje, izmjenu i ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju organa državne uprave i za zaposlene u tim organima.

### **Zahtjev za dodjeljivanje poddomena**

#### **Član 5**

Organ državne uprave podnosi Ministarstvu zahtjev za dodjeljivanje poddomena ispod domena organa državne uprave preko ovlašćenog lica ili IT administratora, na propisanom obrascu (Obrazac 1).

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) naziv organa državne uprave;
- 2) podatke o ovlašćenom licu, odnosno IT administratoru (ime i prezime, zvanje, kontakt telefon i e-mail adresa);
- 3) predlog naziva poddomena;
- 4) izjavu ovlašćenog lica, odnosno IT administratora o tačnosti unijetih podataka i njegov potpis;
- 5) datum podnošenja zahtjeva, mjesto za pečat, ime i prezime i potpis ovlašćenog lica, odnosno IT administratora.

### **Dodjeljivanje poddomena**

#### **Član 6**

Ministarstvo preko sistem administratora organu državne uprave dodjeljuje poddomen čiji naziv sadrži najviše četiri slova koja označavaju naziv tog organa.

Izuzetno, organu državne uprave može se dodijeliti poddomen čiji naziv sadrži više od četiri slova kad to zahtijeva označavanje naziva organa.

U slučaju ukidanja organa državne uprave, dodijeljeni poddomen čuva se na aktivnom direktorijumu organa državne uprave.

### **Zahtjev za otvaranje naloga na aktivnom direktorijumu**

#### **Član 7**

Na osnovu dodijeljenog poddomena iz člana 6 ovog pravilnika, organ državne uprave podnosi Ministarstvu zahtjev za otvaranje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave za zaposlenog, grupu zaposlenih, odnosno organizacionu jedinicu u tom organu.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) naziv organa državne uprave koji podnosi zahtjev za otvaranje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave za zaposlenog, grupu zaposlenih, odnosno organizacionu jedinicu u tom organu;
- 2) naziv dodijeljenog poddomena;
- 3) podatke o zaposlenom, grupi zaposlenih, odnosno organizacionoj jedinici u tom organu za koje se podnosi zahtjev za otvaranje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave (ime i prezime, zvanje, naziv organizacione jedinice i kontakt telefon);
- 4) izjavu zaposlenog u organu državne uprave, pripadnika grupe zaposlenih, odnosno rukovodioca organizacione jedinice da će prilikom upotrebe naloga postupati savjesno i odgovorno i da će u slučaju sumnje da je nalog zloupotrijebljen odmah obavijestiti IT administratora i njegov potpis.

### **Određivanje korisničkog imena**

#### **Član 8**

U okviru naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave sistem administrator određuje korisničko ime, i to za:

- 1) zaposlenog u organu državne uprave, u obliku „*ime.prezime*“;
- 2) grupu zaposlenih ili organizacionu jedinicu, u obliku koji jednoznačno određuje naziv grupe, odnosno organizacione jedinice.

Kad korisničko ime već postoji na aktivnom direktorijumu organa državne uprave, zaposlenom, grupi zaposlenih, odnosno organizacionoj jedinici određuje se drukčije korisničko ime.

### **Kreiranje lozinke**

#### **Član 9**

Prilikom otvaranja naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave za zaposlenog, grupu zaposlenih, odnosno organizacionu jedinicu, sistem administrator određuje inicijalnu lozinku uz upotrebu opšteprihvaćenih bezbjednosnih pravila za kreiranje kompleksne lozinke, što podrazumijeva upotrebu kombinacije slova i brojeva (a-z, A-Z, 0-9), uz obaveznu upotrebu najmanje jednog velikog slova i najmanje jednog simbola (!, #, \$, %, \* i dr.).

Zaposleni, grupa zaposlenih, odnosno organizaciona jedinica u organu državne uprave, kojima je otvoren nalog na aktivnom direktorijumu organa državne uprave, odnosno sistemu elektronske pošte (u daljem tekstu: nosilac naloga), iz bezbjednosnih razloga mijenja inicijalnu lozinku prilikom prvog prijavljivanja, uz primjenu pravila iz stava 1 ovog člana.

### **Suspenzija i ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu**

#### **Član 10**

Organ državne uprave podnosi Ministarstvu zahtjev za suspenziju ili ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave za zaposlenog, grupu zaposlenih, odnosno organizacionu jedinicu u tom organu.

Suspenzija naloga je privremeno deaktiviranje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave.

Ukidanje naloga je trajno uklanjanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) naziv organa državne uprave koji podnosi zahtjev za suspenziju ili ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave za nosioca naloga u tom organu;
- 2) podatke o nosiocu naloga za kojeg se podnosi zahtjev za suspenziju ili ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave (ime i prezime, zvanje naziv organizacione jedinice i kontakt telefon);
- 3) korisničko ime nosioca naloga.

## **Zahtjev za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese**

### **Član 11**

Organ državne uprave podnosi Ministarstvu zahtjev za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju za zaposlenog, grupu zaposlenih, odnosno organizacionu jedinicu u tom organu.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) naziv organa državne uprave, odnosno zaposlenog, grupe zaposlenih ili organizacione jedinice u organu državne uprave za koje podnosi zahtjev za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju;
- 2) podatke o zaposlenom, grupi zaposlenih, odnosno organizacionoj jedinici u organu državne uprave za koje se podnosi zahtjev za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese (ime i prezime, zvanje, naziv organizacione jedinice i kontakt telefon);
- 3) izjavu zaposlenog, pripadnika grupe zaposlenih, odnosno rukovodioca organizacione jedinice u organu državne uprave da će prilikom upotrebe jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju postupati savjesno i odgovorno i da će tu adresu koristiti isključivo u službene svrhe, a u slučaju sumnje da je ta adresa zloupotrijebljena odmah obavijestiti IT administratora i njegov potpis;
- 4) obavještenje o promjeni podataka o korisniku jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju (prezime, zvanje, naziv organizacione jedinice, kontakt telefon i dr.);
- 5) podatke o ovlašćenom licu ili IT administratoru (ime i prezime, zvanje, naziv organizacione jedinice, kontakt telefon i e-mail adresa);
- 6) izjavu ovlašćenog lica, odnosno IT administratora o tačnosti unijetih podataka i njegov potpis;
- 7) datum podnošenja zahtjeva, mjesto za pečat i potpis ovlašćenog lica, odnosno IT administratora.

Zahtjev iz člana 7 stav 1 i člana 10 stav 1 ovog pravilnika i stava 1 ovog člana dati su na propisanom obrascu (Obrazac 2).

## **Otvaranje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju**

### **Član 12**

Prilikom otvaranja jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju sistem administrator određuje tu adresu koja sadrži korisničko ime iz člana 8 ovog pravilnika, simbol @ i domenski dio adrese.

## **Izmjena i ukidanje jedinstvene službene adrese**

### **Član 13**

Izmjena jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju podrazumijeva promjenu podataka jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju, pri čemu se prethodna elektronska pošta čuva na sistemu elektronske pošte.

Ukidanjem jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju vrši se njeno trajno uklanjanje sa sistema elektronske pošte, što podrazumijeva i uklanjanje cjelokupne elektronske pošte sa sistema elektronske pošte.

## **Način podnošenja zahtjeva**

### **Član 14**

Zahtjeve iz člana 5 stav 1, člana 7 stav 1, člana 10 stav 1 i člana 11 stav 1 ovog pravilnika u ime organa državne uprave podnosi ovlašćeno lice ili IT administrator u tom organu preko arhive Ministarstva, putem pošte ili elektronskim putem.

## **Obrasci**

### **Član 15**

Obrasci br. 1 i 2 sastavni su dio ovog pravilnika.

## **Prestanak važenja**

### **Član 16**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu otvaranja, suspendovanja i ukidanja naloga na domenu mreže organa državne uprave („Službeni list CG”, broj 66/15).

## **Stupanje na snagu**

### **Član 17**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-040/20-4635

Podgorica, 27. oktobra 2020. godine

Ministarka,  
**Suzana Pribilović, s.r.**

**Zahtjev za dodjeljivanje poddomena**

<b>Naziv organa državne uprave:</b>	
-------------------------------------	--

<b>Podaci o ovlaštenom licu ili IT administratoru:</b>	
--	--

<b>Ime i prezime:</b>	
<b>Zvanje:</b>	
<b>Kontakt telefon:</b>	
<b>E-mail adresa:</b>	
<b>Predlog naziva poddomena</b>	

<b>Izjava ovlaštenog lica ili IT administratora:</b>	
--	--

<p>Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci iz ovog zahtjeva tačni i pouzdani.</p>	
<p>..... (svojeručni potpis)</p>	

Datum:  
.....

M.P.

Ime i prezime ovlaštenog lica/IT  
administratora

.....  
(svojeručni potpis)

**Zahtjev za otvaranje, suspendovanje i ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave i zahtjev za otvaranje, izmjenu i ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju**

**1 Zahtjev za otvaranje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave**

**Naziv organa državne uprave koji podnosi zahtjev za otvaranje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave za zaposlenog, grupu zaposlenih, odnosno organizacionu jedinicu u tom organu:**

**Naziv dodijeljenog poddomena:**

**Zahtjev se podnosi za:**

zaposlenog                       grupu zaposlenih                       organizacionu jedinicu

**Podaci o zaposlenom, grupi zaposlenih, odnosno organizacionoj jedinici u organu za koje se podnosi zahtjev za otvaranje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave:**

Ime i prezime:	
Zvanje:	
Naziv organizacione jedinice:	
Kontakt telefon:	

**Izjava zaposlenog u organu državne uprave, pripadnika grupe zaposlenih, odnosno rukovodioca organizacione jedinice:**

Izjavljujem da ću prilikom upotrebe naloga postupati savjesno i odgovorno i da ću u slučaju sumnje da je nalog zloupotrijebljen odmah obavijestiti IT administratora.

.....  
(svojeručni potpis)

**2 Zahtjev za suspendiziju/ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave**

**Naziv organa državne uprave koji podnosi zahtjev za suspendiziju ili ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave za nosioca naloga u tom organu:**

**Zahtjev se podnosi za:**

suspendiziju naloga                       ukidanje naloga

**Zahtjev se podnosi za:**

zaposlenog                       grupu zaposlenih                       organizacionu jedinicu

Podaci o nosiocu naloga za kojeg se podnosi zahtjev za suspenziju ili ukidanje naloga na aktivnom direktorijumu organa državne uprave:	
Ime i prezime:	
Zvanje:	
Naziv organizacione jedinice:	
Kontakt telefon:	
Korisničko ime nosioca naloga:	

### 3 Zahtjev za otvaranje/izmjenu/ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju

<b>Naziv organa državne uprave, odnosno zaposlenog, grupe zaposlenih ili organizacione jedinice u organu državne uprave za koje se podnosi zahtjev za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju</b>

<b>Zahtjev se podnosi za:</b>
<input type="checkbox"/> otvaranje jedinstvene službene adrese <input type="checkbox"/> izmjenu jedinstvene službene adrese <input type="checkbox"/> ukidanje jedinstvene službene adrese

<b>Zahtjev se podnosi za:</b>
<input type="checkbox"/> zaposlenog <input type="checkbox"/> grupu zaposlenih <input type="checkbox"/> organizacionu jedinicu

Podaci o zaposlenom, grupi zaposlenih, odnosno organizacionoj jedinici u organu državne uprave za koje se podnosi zahtjev za otvaranje, izmjenu ili ukidanje jedinstvene službene adrese:	
Ime i prezime:	
Zvanje:	
Naziv organizacione jedinice:	
Kontakt telefon:	

<b>Izjava zaposlenog, pripadnika grupe zaposlenih, odnosno rukovodioca organizacione jedinice u organu državne uprave:</b>
<p>Izjavljujem da ću prilikom upotrebe jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju postupati savjesno i odgovorno i da ću tu adresu koristiti isključivo u službene svrhe, kao i da ću u slučaju sumnje da je ta adresa zloupotrijebljena odmah obavijestiti IT administratora.</p> <p style="text-align: right;">..... (svojeručni potpis)</p>

Obavještenje o promjeni podataka o korisniku jedinstvene službene adrese za elektronsku komunikaciju:	
Prezime:	
Zvanje:	

Naziv organizacione jedinice:	
Kontakt telefon:	
Drugo:	

<b>Podaci o ovlaštenom licu ili IT administratoru:</b>	
Ime i prezime:	
Zvanje:	
Naziv organizacione jedinice:	
Kontakt telefon:	
E-mail adresa:	

<b>Izjava ovlaštenog lica, odnosno IT administratora:</b>
<p>Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci iz ovog zahtjeva tačni i pouzdani.</p> <p style="text-align: right;">..... (svojeručni potpis)</p>

**NAPOMENA:** U zavisnosti od vrste zahtjeva, unose se podaci u jedan od odjeljaka 1 do 3.

Datum:  
.....

Ime i prezime ovlaštenog lica/IT  
administratora

M.P.

.....  
(svojeručni potpis)

**1466.**

Na osnovu člana 46 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG", br. 06/16, 02/17, 22/17, 13/18 i 67/19) i člana 9 stav 2 tačka 2 alineja 1 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore ("Sl. list CG" br. 21/20), Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, uz pribavljenu saglasnost Ministarstva zdravlja, na sjednici od 22.10.2020. godine, donio je

**PRAVILNIK  
O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD I  
OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE  
SPRIJEČENOSTI ZA RAD**

**I OPŠTE ODREDBE**

**Član 1**

Ovim pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava osiguranika na privremenu spriječenost za rad, kriterijumi za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, kao i druga pitanja u vezi sa privremenom spriječenošću za rad i naknadom zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

**Član 2**

Pravo na privremenu spriječenost za rad ostvaruju zaposleni osiguranici, zaposleni osiguranici koji rade u inostranstvu, kada za vrijeme boravka u Crnoj Gori imaju potrebu za utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad, kao i druga lica u skladu sa posebnim propisima.

**Član 3**

Privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor, odnosno Prvostepena Ljekarska komisija (u daljem tekstu: Ljekarska komisija), uz lično prisustvo osiguranika, uvidom u medicinsku dokumentaciju o njegovom zdravstvenom stanju, funkcionalnom stanju organa i organskih sistema, u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta, kao i uvidom u drugu dokumentaciju osiguranika, koju je izdala zdravstvena ustanova u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ukoliko je priroda oboljenja ili povreda takva da osiguranik treba da miruje, ili je osiguranik nepokretan ili teško pokretan, a nije na bolničkom liječenju, izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija može na osnovu medicinske i druge dokumentacije, odobriti privremenu spriječenost za rad, bez prisustva osiguranika.

Pri utvrđivanju potrebe za daljom privremenom spriječenošću za rad osiguranika, izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija, ocjenu daje samostalno.

**Član 4**

Privremena spriječenost za rad utvrđuje se zbog bolesti ili povrede osiguranika, prema Kriterijumima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad (u daljem tekstu: Kriterijumi).

Kriterijumima se propisuju medicinsko-doktrinarni standardi za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, u skladu sa kojima izabrani doktor i Ljekarska komisija utvrđuju osiguraniku privremenu spriječenost za rad.

Za dijagnoze bolesti i povreda koje nijesu navedene u Kriterijumima, a nalaze se u MKB 10, primjenjuju se medicinsko-doktrinarni standardi koji su ovim Kriterijumima utvrđeni za bolest ili povredu iz iste grupe bolesti ili povreda po MKB 10.

## **Član 5**

Kriterijumi sadrže:

1. šifru i dijagnozu bolesti, povreda i stanja utvrđenih prema MKB 10,
2. trajanje privremene spriječenosti za rad i
3. dijagnostiku koja je potrebna za utvrđivanje zdravstvenog stanja osiguranika.

Izuzetno, ukoliko osiguranik boluje od više bolesti ili povreda istovremeno, kao i u slučaju komplikacija bolesti ili povreda, izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija može utvrditi privremenu spriječenost za rad u dužem trajanju od trajanja privremene spriječenosti za rad utvrđene Kriterijumima, s tim da na osnovu medicinske dokumentacije daju obrazloženi nalaz i mišljenje o odobroj privremenoj spriječenosti za rad.

Kriterijumi iz stava 1 ovog člana čine sastavni dio ovog pravilnika

## **II NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD**

### **Član 6**

Privremenu spriječenost za rad u trajanju do 30 dana utvrđuje izabrani doktor, a preko 30 dana Ljekarska komisija.

U mjestima gdje se primarna zdravstvena zaštita ne ostvaruje preko izabranog doktora, privremenu spriječenost za rad do 30 dana utvrđuje doktor pojedinac.

### **Član 7**

Privremena spriječenost za rad osiguranika otpočinje kada izabrani doktor utvrdi da osiguranik nije sposoban za rad zbog bolesti ili povrede, odnosno danom kada izabrani doktor utvrdi potrebu za njego članu uže porodice osiguranika ili kada ustanovi drugi razlog za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, izabrani doktor može da utvrdi privremenu spriječenost za rad osiguranika i za period prije dana javljanja osiguranika izabranom doktoru, ali najviše tri dana unazad, od dana kada se osiguranik javio izabranom doktoru.

Izabrani doktor u zdravstveni karton osiguranika evidentira prvi i posljednji dan privremene spriječenosti za rad.

Ako je privremena spriječenost za rad osiguranika nastala za vrijeme njegovog boravka u inostranstvu, uslijed bolničkog liječenja, kao i u drugim opravdanim slučajevima u kojima osiguranik nije mogao da se javi izabranom doktoru ili nije mogao da ga obavijesti o razlozima

spriječenosti za rad, izabrani doktor može utvrditi privremenu spriječenost za rad osiguranika i za vremenski period prije dana javljanja osiguranika koji je duži od perioda iz stava 2 ovog člana.

### **Član 8**

Ako početak privremene spriječenosti za rad utvrdi doktor koji nije ovlašten u smislu člana 6 ovog pravilnika, dužan je da osiguranika sa svojim izvještajem, odmah uputi njegovom izabranom doktoru.

Izabrani doktor, nakon pregleda osiguranika i uvida u medicinsku dokumentaciju, evidentira prvi dan privremene spriječenosti za rad i cijeni osnovanost potrebe osiguranika za daljom privremenom spriječenošću za rad.

### **Član 9**

Ako izabrani doktor ocijeni da postoji potreba za privremenom spriječenošću za rad u trajanju dužem od 30 dana, upućuje osiguranika Ljekarskoj komisiji, a najkasnije 30-og dana privremene spriječenosti za rad.

Osiguranik je dužan da se najkasnije 30-og dana privremene spriječenosti za rad, javi Ljekarskoj komisiji sa uputom izabranog doktora i odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.

Obrazac uputa izabranog doktora iz stava 1 ovog člana, čini sastavni dio ovog pravilnika.

### **Član 10**

Ukoliko izabrani doktor odnosno Ljekarska komisija ocijeni da zdravstveno stanje osiguranika ukazuje na gubitak radne sposobnosti, odnosno da se ne očekuje poboljšanje zdravstvenog stanja osiguranika, dužni su da osiguranika bez odlaganja upute nadležnom organu za ocjenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti, bez obzira na vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad osiguranika.

### **Član 11**

Osiguranik koji nije zadovoljan utvrđenom privremenom spriječenošću za rad od strane izabranog doktora, ima pravo da uloži prigovor na nalaz i mišljenje izabranog doktora koji je utvrđivao privremenu spriječenost za rad do 30 dana, u roku od jednog dana od davanja nalaza i mišljenja izabranog doktora.

Prigovor osiguranika izabrani doktor dostavlja Ljekarskoj komisiji na obrascu - uput po prigovoru osiguranika.

Ljekarska komisija je dužna da po prigovoru iz stava 1 ovog člana, odmah donese nalaz i mišljenje.

Osiguranik koji nije zadovoljan nalazom i mišljenjem Ljekarske komisije iz stava 4 ovog člana. može da zahtijeva izdavanje rješenja od Fonda.

Na rješenje iz stava 4 ovog člana, osiguranik ima pravo žalbe Ministarstvu zdravlja u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Obrazac iz stava 2 ovog člana čini sastavni dio ovog pravilnika.

## **Član 12**

Ako u roku od pet dana od dana utvrđenog prestanka privremene spriječenosti za rad od strane Ljekarske komisije, izabrani doktor procjeni da postoji potreba za utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužan je da osiguranika uputi Ljekarskoj komisiji, radi ocjene potrebe za daljom privremenom spriječenošću za rad.

Uput iz stava 1 ovog člana izabrani doktor daje na obrascu iz člana 11 ovog pravilnika.

U uputu iz stava 2 ovog člana, izabrani doktor daje nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osiguranika koje je utvrdio objektivnim pregledom osiguranika i uvidom u novu medicinsku dokumentaciju.

Nalaz i mišljenje izabranog doktora kojim predlaže dalju privremenu spriječenost za rad osiguranika, cijeni Ljekarska komisija, o čemu donosi nalaz i mišljenje.

Izuzetno, ako je u roku iz stava 1 ovog člana osiguranik radio, potrebu za privremenom spriječenošću za rad utvrđuje izabrani doktor.

## **Član 13**

Ljekarska komisija prilikom ocjene potrebe za daljom privremenom spriječenošću za rad osiguranika donosi nalaz i mišljenje koji sadrži:

- uzrok privremene spriječenosti za rad,
- dijagnozu i šifru bolesti,
- spoljašnji uzrok bolesti/povrede,
- prvi dan privremene spriječenosti za rad,
- dan ponovnog javljanja Ljekarskoj komisiji,
- posljednji dan privremene spriječenosti za rad,
- preporuka osiguraniku o korišćenju privremene spriječenosti za rad, pribavljanje medicinskog izvještaja i dr.

U slučaju da neprekidna privremena spriječenost za rad traje duže od 90 dana, Ljekarska komisija može zahtijevati od osiguranika pribavljanje nalaza i mišljenja konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, odnosno za neprekidne privremene spriječenosti za rad koje traju duže od šest mjeseci, nalaz i mišljenje konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore.

## **Član 14**

Osiguraniku koji se nalazi na bolničkom liječenju privremenu spriječenost za rad odobrava izabrani doktor za prvih 30 dana, a nakon toga Ljekarska komisija, na osnovu izvještaja zdravstvene ustanove da se osiguranik nalazi na bolničkom liječenju.

U slučaju bolničkog liječenja, na osnovu medicinske dokumentacije iz stava 1 ovog člana, izuzetno od člana 7 ovog pravilnika, privremena spriječenost za rad se može odobriti za period prije dana javljanja osiguranika izabranom doktoru odnosno Ljekarskoj komisiji.

### **Član 15**

Izabrani doktor je dužan da utvrdi prekid trajanja privremene spriječenosti za rad osiguranika i prije isteka roka koji je utvrdila Ljekarska komisija, ako utvrdi da se zdravstveno stanje poboljšalo tako da se može vratiti na rad.

### **Član 16**

Privremena spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana uže porodice osiguranika, odobrava se osiguraniku:

- najduže do šest mjeseci ukupne privremene spriječenosti za rad, za njegu oboljelog člana uže porodice do 15 godina života i
- najduže do četiri mjeseca ukupne privremene spriječenosti za rad, za njegu oboljelog člana uže porodice starijeg od 15 godina života, u jednoj kalendarskoj godini.

Ukoliko osiguranik ne ostvari privremenu spriječenost za rad u roku iz stava 1 ovog člana do isteka kalendarske godine, neostvareni vremenski period privremene spriječenosti za rad se ne može prenijeti u narednu kalendarsku godinu.

Član uže porodice utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

### **Član 17**

Privremenu spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana uže porodice osiguranika, izabrani doktor odobrava u skladu sa ovlašćenjem iz člana 6 ovog pravilnika:

- na predlog izabranog pedijatra oboljelog člana uže porodice do 15 godina života,
- na predloga doktora odgovarajuće specijalnosti koji liječi oboljelog člana uže porodice starijeg od 15 godina života.

### **Član 18**

Ljekarska komisija odobrava privremenu spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana uže porodice:

- do tri mjeseca za njegu oboljelog člana uže porodice do 15 godina života i
  - do jednog mjeseca za njegu oboljelog člana uže porodice starijeg od 15 godina,
- na predlog doktora odgovarajuće specijalnosti koji liječe oboljelog člana uže porodice.

Nakon odobrene privremene spriječenosti za rad iz stava 1 ovog člana, Ljekarska komisija može produžiti privremenu spriječenost za rad osiguranika, najduže do roka utvrđenog u članu 16 stav 1 ovog pravilnika, na predlog nadležnog konzilijuma doktora KCCG ili zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa u kojoj se osiguranik liječi.

### **Član 19**

Privremena spriječenost za rad zbog njege oboljelog jednog ili više oboljelih članova uže porodice, može se osiguraniku odobriti neprekidno ili sa prekidima, bez obzira na broj oboljelih članova uže porodice kojima je potrebna njega, najduže u vremenskom trajanju iz člana 16 stav 1 ovog pravilnika, u jednoj kalendarskoj godini.

Izabrani doktor može odobriti osiguraniku privremenu spriječenost za rad zbog njege jednog ili više oboljelih članova uže porodice sa prekidima u skladu sa ovim pravilnikom, s tim da ukupno trajanje privremene spriječenosti za rad osiguranika zbog njege člana uže porodice, u jednoj

kalendarskoj godini, ne može biti duže od vremenskog perioda utvrđenog u članu 16 stav 1 ovog pravilnika.

#### **Član 20**

Ako ljekarska komisija svojim nalazom i mišljenjem ne odobri dalju privremenu spriječenost za rad, već osiguranika oglasi sposobnim za rad, Fond na zahtjev osiguranika donosi rješenje.

Na rješenje iz stava 1 ovog člana, osiguranik ima pravo žalbe Ministarstvu zdravlja u skladu sa pravilima upravnog postupka.

#### **Član 21**

Izabrani doktor je dužan da dostavlja direktoru doma zdravlja mjesečne izvještaje o odobrenim privremenim spriječenostima za rad, na propisanom obrascu.

Izvještaje iz stava 1 ovog člana, sa analizom uzroka privremene spriječenosti za rad, kao i analizom odobrenih privremenih spriječenosti za rad po izabranim doktorima, direktor doma zdravlja dostavlja Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguanje.

Obrasci izvještaja iz ovog člana čine sastavni dio ovog pravilnika.

### **III NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD**

#### **Član 22**

Osiguranik ostvaruje naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad kod poslodavca.

Obračun i isplatu naknade zarade poslodavac vrši na osnovu izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koji izdaje izabrani doktor.

Obrazac izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad čini sastavni dio ovog pravilnika.

#### **Član 23**

Poslodavac ostvaruje refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade zarade od Fonda, počev od 61. dana neprekidne privremene spriječenosti za rad, odnosno počev od prvog dana odobravanja privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće (liječenje pretećeg abortusa), na osnovu dokaza, i to:

- da je uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i
- da je osiguraniku isplatio naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Pod neprekidnom privremenom spriječenošću za rad podrazumijeva se neprekidno odsustvo zaposlenog sa rada, bez obzira na uzrok privremene spriječenosti za rad, koja se ostvaruje u skladu sa čl. 6, 9 i 12 ovog pravilnika.

Poslodavac dokazuje uplaćeni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za mjesec za koji se zahtijeva refundacija isplaćene naknade zarade, na osnovu potvrde nadležnog državnog organa.

## **Član 24**

Ako je osiguranik radio kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju naknade zarade manje od 12 mjeseci, u osnov za obračun naknade zarade uzima se prosječan iznos zarade isplaćene do dana nastupanja privremene spriječenosti za rad kod tog poslodavca.

Ako je osiguranik radio kod poslodavca koji podnosi zahtjev za refundaciju naknade zarade manje od mjesec dana prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, osnov za obračun naknade zarade čini zarada utvrđena ugovorom o radu, koja ne može biti veća od prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ukoliko osiguranik u smislu propisa o radu radi kod više poslodavaca istovremeno, Fond poslodavcima refundira naknadu zarade srazmjerno vremenu provedenom na radu kod svakog poslodavca.

## **Član 25**

Zahtjev za refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, poslodavac podnosi područnoj jedinici/filijali Fonda na propisanom obrascu, prema mjestu prijave zaposlenog na zdravstveno osiguranje.

Poslodavac je dužan da podnese zahtjev za refundaciju naknade zarade područnoj jedinici/filijali Fonda, najkasnije u roku od 90 dana od dana isplate naknade zarade zaposlenom, za mjesec za koji se zahtijeva refundacija naknade zarade.

Ukoliko poslodavac ne podnese zahtjev za refundaciju naknade zarade u roku iz stava 2 ovog člana, refundacija naknade zarade ne može se ostvariti.

Rok iz stava 2 ovog člana primjenjuje se na isplaćene naknade zarade od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Obrazac zahtjeva za refundaciju iz stava 1 ovog člana čini sastavni dio ovog pravilnika.

## **Član 26**

Zahtjev iz člana 25 ovog pravilnika, podnosi se na propisanom obrascu i uz zahtjeve se prilaže:

- izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
- potvrda Poreske uprave o uplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje,
- izvod poslovne banke o isplaćenoj naknadi zarade koja je predmet refundacije,
- dokaz da je izvršena isplata naknade zarade zaposlenom i
- potvrda za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, sa odgovarajućim platnim listama.

Obrazac potvrde iz stava 1 alineja 5 ovog člana čini sastavni dio ovog pravilnika.

## **Član 27**

Preduzetnik i lice koje samostalno obavlja profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje (u daljem tekstu: preduzetnik), uz zahtjev za refundaciju naknade zarade iz člana 25 ovog pravilnika, prilaže:

- rješenje o registraciji od nadležnog organa lokalne samouprave,
- rješenje Centralnog registra privrednih subjekata o privremenoj obustavi djelatnosti, ukoliko nema zaposlenih,
- izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
- potvrda Poreske uprave o visini osnovice na koju su plaćeni porezi i doprinosi i
- potvrda Poreske uprave o uplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje.

### **Član 28**

U slučaju djelimičnog ili u cijelosti odbijenog zahtjeva iz člana 25 ovog pravilnika, Fond će donijeti rješenje i isto dostaviti podnosiocu zahtjeva.

Na rješenje iz stava 1 ovog člana može se podnijeti žalba Ministarstvu zdravlja u skladu sa pravilima upravnog postupka.

## **IV PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Član 29**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Sl. list CG", br. 45/16).

### **Član 30**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-8107

Podgorica, 22.10.2020. godine

**Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Ljiljana Adžić**, s.r.

DZ \_\_\_\_\_

Broj zdrav. kartona \_\_\_\_\_

Organizaciona jedinica \_\_\_\_\_

Broj uputa \_\_\_\_\_

Puntk DZ \_\_\_\_\_

**UPUT ZA PRVOSTEPENU LJEKARSKU KOMISIJU**

Prezime i ime osiguranika	Godina rođenja	JMBG									
Mjesto stanovanja - adresa	Područna jedinica Fonda	Broj zdr. knjižice									

**UZROK PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD:**

1. Bolest	2. Profesionalna bolest	3. Povreda	4. Povreda na radu	5. Zdravstveni nadzor ili karantin
6. Izolacija, kliconoštvo, zaraza	7. Njega člana uže porodice do 15 godina	8. Njega člana uže porodice preko 15 godina	9. Dobrovoljno davanje krvi, tkiva i organa	10. Pratilac oboljelog lica
11. Održavanje trudnoće				

Dijagnoza .....

□	□	□	.	□
Šifra dijagnoze				

Spoljašnji uzrok bolesti/povrede .....

□	□	□	.	□
Šifra dijagnoze				

**NALAZ I MIŠLJENJE IZABRANOG DOKTORA:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dosadašnja privremena spriječenost za rad:

od ..... do .....

U .....

Datum .....

(M.P.)

Izabrani doktor – potpis i faksimil

Napomena: Osiguranik se upućuje najkasnije 30-og dana Prvostepenoj ljebarskoj komisiji, od dana utvrđene privremene spriječenosti za rad. (član 9 Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad („Sl. list CG“ br. ....))

DZ \_\_\_\_\_

Broj zdrav. kartona \_\_\_\_\_

Organizaciona jedinica \_\_\_\_\_

Broj uputa \_\_\_\_\_

Punkt DZ \_\_\_\_\_

### UPUT IZABRANOG DOKTORA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA

Prezime i ime osiguranika	Godina rođenja	JMBG									
Mjesto stanovanja - adresa	Područna jedinica/filijala Fonda	Broj zdr. knjižice									

#### UZROK PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD:

1. Bolest	2. Profesionalna bolest	3. Povreda	4. Povreda na radu	5. Zdravstveni nadzor ili karantin
6. Izolacija, kliconoštvo, zaraza	7. Njega člana uže porodice do 15 godina	8. Njega člana uže porodice preko 15 godina	9. Dobrovoljno davanje krvi, tkiva i organa	10. Pratilac oboljelog lica
11. Održavanje trudnoće				

Dijagnoza .....

□	□	□	□
			.
Šifra dijagnoze			

Spoljašnji uzrok bolesti / povrede .....

□	□	□	□
			.
Šifra dijagnoze			

#### NALAZ I MIŠLJENJE IZABRANOG DOKTORA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dosadašnja privremena spriječenost za rad:

od ..... do .....

U .....

Datum .....

.....  
Izabrani doktor – potpis i faksimil

(M.P.)

NAPOMENA: Ovaj uput izdaje se osiguraniku u skladu sa čl. 11 i 12 Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Sl. list CG" broj.....)

Područna jedinica / filijala ..... Broj protokola .....

Datum ..... JMBG .....

Na osnovu člana 13 Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad („Sl. list CG“ br. ....) i člana \_\_\_\_\_ Pravilnika o načinu rada, sastavu i ovlašćenjima Prvostepene ljekarske komisije („Sl. list CG“ br. ....), po zahtjevu/uputu br. .... od .....

Prvostepena ljekarska komisija donosi:

## NALAZ I MIŠLJENJE PRVOSTEPENE LJEKARSKE KOMISIJE

OSIGURANIKU: .....

utvrđuje se privremena spriječenost za rad:

UZROK PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD: .....

Dijagnoza .....

			.	
Šifra dijagnoze				

Spoljašnji uzrok bolesti / povrede .....

			.	
Šifra dijagnoze				

Prvi dan privremene spriječenosti: .....

Dan ponovnog javljanja Prvostepenoj ljekarskoj komisiji: .....

Posljednji dan privremene spriječenosti: .....

### PREPORUKA OSIGURANIKU:

.....  
.....  
.....  
.....

### PRVOSTEPENA LJEKARSKA KOMISIJA

.....  
(Predsjednik)

.....  
(Član)

.....  
(Član)

(M.P.)

### NAPOMENE:

1. Izabrani doktor je dužan da utvrdi prekid trajanja privremene spriječenosti za rad osiguranika i prije isteka roka koji je utvrdila Ljekarska komisija, ako utvrdi da se zdravstveno stanje poboljšalo tako da se može vratiti na rad, kao i na zahtjev osiguranika.

2. Ukoliko osiguranik nije zadovoljan ovim nalazom i mišljenjem, podnosi pisani zahtjev područnoj jedinici/filijali za donošenje rješenja u skladu sa zakonom

ZU DOM ZDRAVLJA \_\_\_\_\_

IZVJEŠTAJ ZA PRAĆENJE PARAMETARA PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD  
ZA MJESEC \_\_\_\_\_ 20\_\_ GODINE

Izveštaj o privremenoj spriječenosti za rad po doktorima za zdravstvenu ustanovu										
Šifra ID	Izabrani doktor	Broj osiguranika		Broj slučajeva	Broj slučajeva po prigovoru	Broj dana	Stopa slučajeva	Procenat bolovanja	Broj dana po slučaju	Broj dana po zaposlenom
		Registrovanih	Aktivnih							
<b>UKUPNO</b>										

DIREKTOR DZ

\_\_\_\_\_

ZU DOM ZDRAVLJA \_\_\_\_\_

## IZVJEŠTAJ ZA PRAĆENJE PARAMETARA PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

ZA MJESEC \_\_\_\_\_ 20\_\_ GODINE

Izveštaj o privremenoj spriječenosti za rad po uzrocima za zdravstvenu ustanovu							
	Uzrok privremene spriječenosti za rad	Broj slučajeva	Broj dana	Stopa slučajeva	Procenat bolovanja	Broj dana po slučaju	Broj dana po zaposlenom
1	Bolest						
2	Profesionalna bolest						
3	Povreda						
4	Povreda na radu						
5	Zdravstveni nadzor ili karantin						
6	Izolacija, kliconoštvo, zaraza						
7	Njega člana uže porodice do 15 godina						
8	Njega člana uže porodice preko 15 godina						
9	Dobrovoljno davanje krvi, tkiva i organa						
10	Pratilac oboljelog lica						
11	Održavanje trudnoće						
	<b>UKUPNO</b>						

DIREKTOR DZ  
\_\_\_\_\_

## IZVJEŠTAJ ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Naziv – šifra zdravstvene ustanove:		
Prezime i ime osiguranika:		
Broj zdravstvene knjižice:	Godina rođenja:	JMB:
Naziv poslodavca – obveznika uplate doprinosa:		
Broj obveznika uplate doprinosa:		
Mjesto i adresa:		
Prvi dan privremene spriječenosti za rad:	Posljednji dan privremene spriječenosti za rad:	Ukupan broj dana privremene spriječenosti za rad:
Period za koji se izvještaj izdaje: od ..... do .....		
<p>Naknada zarade ne pripada osiguraniku, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- je prouzrokovao spriječenosti za rad,</li> <li>- za vrijeme privremene spriječenosti za rad obavlja privrednu ili drugu djelatnost, bez obzira da li ostvaruje prihod od te djelatnosti,</li> <li>- je sprječavao ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad,</li> <li>- se bez opravdanog razloga ne javi izabrano doktoru ili izabraom timu, odnosno komisiji za ocjenu sposobnosti ili se ne odazove na ljekarski, odnosno komisijski pregled u zakazano vrijeme,</li> <li>- u vrijeme korišćenja prava na privremenu spriječenost za rad promijeni mjesto boravka, osim u cilju liječenja u skladu sa zakonom,</li> <li>- je lice na izdržavanju kazne zatvora,</li> <li>- je licu izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstveno ustanovi,</li> <li>- je licu izrečena mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana.</li> </ul>		
% naknade zarade koja se isplaćuje zaposlenom:		
Nalaz i mišljenje Prvostepene ljekarske komisije: broj i datum		

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum

M. P.

\_\_\_\_\_

Potpis izabranog doktora i faksimil

## ZAHTEJEV ZA REFUNDACIJU ISPLAĆENE NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Podaci o obvezniku uplate doprinosa:

Naziv: \_\_\_\_\_

PIB: \_\_\_\_\_

Broj OUD-a \_\_\_\_\_

Žiro-račun: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

Spisak osiguranika kojima su isplaćene naknade zarada:

	Prezime i ime Jedinstveni matični broj (JMB)	Prvi dan privremene spriječenosti za rad	Period Isplate naknade zarade		Dan isplate naknade zarade	Broj radnih dana	Osnov za obračun naknade zarade - dnevni osnov	% isplate	Iznos naknade zarade
			od	do					
1									
2									
3									
4									
5									

.....  
(Obračunski radnik)

(M.P.)

.....  
(Potpis ovlaštenog lica)

Napomena: Poslodavac je dužan da podnese zahtjev za refundaciju naknade zarade područnoj jedinici/filijali Fonda, najkasnije u roku od 90 dana od dana isplate naknade zarade zaposlenom, za mjesec za koji se zahtjeva refundacija naknade zarade. Ukoliko poslodavac ne podnese zahtjev za refundaciju naknade zarade u navedenom roku, refundacija naknade zarade ne može se ostvariti.

#### **Period isplate naknade zarade**

Upisuje se period isplate naknade zarade za koji poslodavac traži refundaciju od Fonda. Naknadu zarade za prvih 60 dana privremene spriječenosti za rad isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a nakon 60 dana naknadu zarade isplaćuje takođe poslodavac, a Fond je refundira poslodavcu. Naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće (liječenja prijetjećeg abortusa), Fond refundira poslodavcu od prvog dana odobravanja privremene spriječenosti za rad

#### **Dan isplate naknade zarade**

Upisuje se tačan datum kada je izvršena isplata naknade zarade koja je predmet refundacije, s obzirom da se zahtjev za refundaciju naknade zarade podnosi najkasnije u roku od 90 dana od dana isplate naknade zarade zaposlenom, za mjesec za koji se zahtijeva refundacija naknade zarade

#### **Broj radnih dana**

Upisuje se broj radnih dana u mjesecu za koje je poslodavac isplatio naknadu zarade zaposlenom, na osnovu Izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

#### **Osnov za obračun naknade – dnevni osnov**

Upisuje se iz potvrde za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade.

#### **% isplate**

Upisuje se podatak o procentu naknade zarade iz Izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

#### **Prilozi uz zahtjev za poslodavca:**

1. Izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
2. Izvod iz poslovne banke kao dokaz o isplaćenju naknade zarade koja je predmet refundacije
3. Potvrda za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, sa odgovarajućim platnim listama
4. Potvrda Poreske uprave o uplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje
5. Dokaz da je izvršena isplata naknade zarade zaposlenom koja je predmet refundacije

#### **Prilozi uz zahtjev za preduzetnika i lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje:**

1. Rješenje o registraciji od nadležnog organa lokalne samouprave
2. Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata o privremenoj obustavi djelatnosti ukoliko nema zaposlenih
3. Izvještaj za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
4. Potvrda Poreske uprave o visini osnovice na koju su plaćeni porezi i doprinosi
5. Potvrda Poreske uprave o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje

Napomena: Za preduzetnike i lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje, osnov za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad čini osnovica na koju se obračunavaju doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za posljednja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad.



KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD				
Sifra MKB	DIJAGNOZA BOLESTI, POVREDE I STANJA		TRAJANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD	DIJAGNOSTIKA
<b>A00-B99</b>	<b>ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI</b>			
<b>A00-A09</b>	<b>ZARAZNE BOLESTI CRIJEVA</b>			
<b>A01</b>	Tifusna groznica i paratifusna groznica	do 90 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi koprokultura pregled infektologa
<b>A01.0</b>	Trbušni tifus uzročnik <i>Salmonella typhi</i>	do 90 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (intestinalna perforacija, meningitis, hepatitis, nefritis, miokarditis, pneumonija, parotitis, orhitis)	
<b>A01.4</b>	Paratifus, NOS	do 60 dana		
<b>A02</b>	Druge infekcije uzrokovane salmonelom	do 45 dana	do navedenog broja dana	
<b>A02.9</b>	Salmonelozna infekcija, NOS	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (lokalizovane infekcije, osteomijelitis, meningitis, arteritis, apsces, sepsa) ili u slučaju kliconoštva lica koje je u obaveznom sanitarnom nadzoru	
<b>A03</b>	Dizenterija, uzročnik <i>Shigellae</i>	do 30 dana	do navedenog broja dana liječenja ili zbog komplikacija (hemoragijsko uremijski sindrom)	
<b>A03.9</b>	Šigeloza, NOS	do 30 dana		
<b>A04</b>	Druge infekcije crijeva uzrokovane bakterijama	do 14 dana	do navedenog broja dana	
<b>A05</b>	Druga trovanja hranom uzrokovana bakterijama	do 14 dana	do navedenog broja dana	
<b>A05.0</b>	Trovanje hranom uzrokovano stafilokokom	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (hemoragijsko uremijski sindrom, paralitički ileus, dehidracija, pneumonija, srčana dekompenzacija)	
<b>A05.1</b>	Botulizam	do 45 dana		
<b>A05.8</b>	Druga trovanja hranom uzrokovana bakterijama	do 14 dana		
<b>A05.9</b>	Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, NOS	do 14 dana		
<b>A06.0</b>	Akutna dizenterija uzrokovana amebama	do 21 dan	do navedenog broja dana	
<b>A06.1</b>	Hronična amebijaza crijeva	do 21 dan	poslije bolničkog liječenja ili zbog komplikacija (toksični megakolon, amebomi, apsces jetre, pleuralni izliv, ruptura apscesa, infekcija mozga)	
<b>A06.2</b>	Colitis uzokovan amebama	do 21 dan		
<b>A08</b>	Virusne infekcije crijeva, označene	do 14 dan		
<b>A09</b>	Proliv i želučano-crijevano zapaljenje, vjerovatno zaraznog porijekla	do 14 dana	do navedenog broja dana	
<b>A15-A19</b>	<b>TUBERKULOZA</b>			
<b>A15</b>	Tuberkuloza organa za disanje, bakteriološki i histološki potvrđena	do 180 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi RTG pluća (PA, profil, tomografija) pregled pneumoftiziologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
<b>A18</b>	Tuberkuloza drugih organa	do 180 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (empijem, teška fibroza, fistulizacija limfoglandule, Pottova bolest) za farmakorezistentnu tuberkulozu i kod rada na poslovi u lošim mikroklimatskim uslovima po ocjeni pneumoftiziologa	
<b>A19</b>	Rasijana tuberkuloza - milijarna	do 180 dana		
<b>A20-A28</b>	<b>ZOOZOZE - BAKTERIJSKE BOLESTI I ŽIVOTINJA I LJUDI</b>			
<b>A21</b>	Tularemija	do 45 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi koprokultura urinokultura UZ gornjeg abdomena pregled infektologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
<b>A22</b>	Antraks	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A22-pneumonija, medijastinitis, mezenterijalni limfadenitis, peritonitis, sepsa; A23-meningitis, osteomijelitis, artritis, hepatitis, spondilitis; A26-sepsa, endokarditis; A27 kod rada na kod rada na poslovima u lošim mikroklimatskim uslovima i težak fizički rad po ocjeni infektologa)	
<b>A23</b>	Bruceloza	do 45 dana		
<b>A26</b>	Erizipeloid	do 30 dana		
<b>A27</b>	Leptospiroza	do 30 dana		
<b>A28</b>	Druge bakterijske zoonoze	do 30 dana		
<b>A30-A49</b>	<b>DRUGE BOLESTI UZROKOVANE BAKTERIJAMA</b>			
<b>A35</b>	Drugi tetanus	do 180 dan	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi UZ gornjeg abdomena pregled infektologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
<b>A36</b>	Difterija	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A35-pneumonija, frakture, plućna embolija, tromboza dubokih vena, rabdomioliza; A36-miokarditis, periferni neuritis; A37-pneumonija, respiratorna insuficijencija; A38-miokardi)	
<b>A37</b>	Veliki kašalj	do 30 dana		
<b>A38</b>	Šarlah	do 30 dana		
<b>A39</b>	Infekcija uzrokovana meningokokom	do 40 dana		
<b>A40</b>	Sepsa - trovanje uzrokovano streptokokom	do 60 dana		
<b>A41</b>	Druge sepse - trovanja	do 60 dana		
<b>A42</b>	Aktinomikoza	do 60 dana		
<b>A46</b>	Erizipel - Crveni vjetar	do 21 dan		
<b>A50-A64</b>	<b>BOLESTI PRETEŽNO PRENIJETE POLNIM PUTEM</b>			
<b>A54</b>	Infekcija gonokokom	do 14 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
<b>A59</b>	Trihomonijaza, uzročnik vaginalni trihomon	do 14 dana	do navedenog broja dana ili poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A69.2-encefalitis, polineuropatija)	
<b>A60</b>	Herpesno-virusna infekcija anogenitalnog trakta	do 21 dan		
<b>A65-A69</b>	<b>DRUGE SPIROHETNE BOLESTI</b>			
<b>A69.2</b>	Lajmska bolest	do 45 dana		
<b>A70-A74</b>	<b>DRUGE BOLESTI UZROKOVANE HLAMIDIJAMA</b>			
<b>A74</b>	Druge bolesti uzrokovane hlamidijama	do 7 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika
<b>A74.0</b>	Konjuktivitis uzrokovan hlamidijom	do 21 dan		
<b>A75-A79</b>	<b>RIKECIOZE - BOLESTI PRENIJETE ARTROPODAMA</b>			
<b>A75</b>	Tifusna groznica	do 45 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
<b>A78</b>	Q groznica	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A75-gangrena prstiju, azotemija;	

			A78-masivna pneumonija, endokarditis, tromboflebitis, meningoencefalitis, ciroza)			
<b>A80-A89</b>	<b>INFEKCIJE CENTRALNOG NERVOG SISTEMA UZROKOVANE VIRUSIMA</b>					
<b>A80</b>	Akutna dječija paraliza - akutni poliomijelitis	do 60 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti		
<b>A82</b>	Bjesnilo	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za A80-paralize pojedinih grupa mišića; A84-neurološke komplikacije)			
<b>A84</b>	Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose krpelji	do 60 dana				
<b>B00-B09</b>	<b>INFEKCIJE SA OŠTEĆENJIMA KOŽE I SLUZNICE UZROKOVANE VIRUSIMA</b>					
<b>B01</b>	Varičela - ovčije boginje	do 30 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti		
<b>B02</b>	Pojasasti herpes - herpes zoster	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B02-visceralni oblik kod imunokompromitovanih, iridociklitis, skleritis, keratokonjuktivitis, Ramsay-Huntov sindrom, meningoencefalitis, angitis sa hemiplegijom; B02-bronhitis)			
<b>B05</b>	Morbili - male boginje	do 30 dana				
<b>B06</b>	Rubeola - crvenka	do 21 dan				
<b>B08.3</b>	Zarazno crvenilo - Erythema infectivum	do 21 dan				
<b>B15-B19</b>	<b>ZAPALJENJA JETRE UZROKOVANA VIRUSIMA</b>					
<b>B15</b>	Akutni hepatitis izazvan virusom A	do 60 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi UZ gornjeg abdomena pregled infektologa ciljane dijagnostika pregled gastroenterologa		
<b>B16</b>	Akutni hepatitis izazvan virusom B	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B15-izražena holestaza, fulminantni oblik; B18-ciroza, ascit, krvarenje iz variksa, encefalopatija, koagulopatija, hipersplenizam, glomerulonefritis, polineuropatija)			
<b>B17.1</b>	Akutni hepatitis izazvan virusom C	do 90 dana				
<b>B18</b>	Hronični virusni hepatitis	do 90 dana				
<b>B20-B24</b>	<b>SIDA - BOLEST UZROKOVANA VIRUSOM KOJI SLABI IMUNITET</b>					
<b>B20</b>	Sida - bolest uzrokovana HIV virusom	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B20-pneumonija, encefalitis, meningitis, mononeuritis, mijelopatija, demencija, limfomi mozga)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti		
<b>B25-B34</b>	<b>DRUGE BOLESTI UZROKOVANE VIRUSIMA</b>					
<b>B26</b>	Parotitis - zauške	do 21 dan	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti		
<b>B27</b>	Infektivna mononukleozna	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B26-pankreatitis, orhitis, meningitis, ataksija, Guillain-Barre sindrom, trombocitopenija, pneumonija, glomerulonefritis; B27-hemoliza, trombocitopenija, granulocitopenija, en			
<b>B30</b>	Virusni konjuktivitis	do 14 dana				
<b>B34</b>	Virusne infekcije, neoznačene lokalizacije	do 14 dana				
<b>B35-B49</b>	<b>MIKOZE GLJIVIČNA OBOLJENJA</b>					
<b>B36</b>	Druga površinska oboljenja kože uzrokovana gljivicama	do 7 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika pregled dermatologa		
<b>B50-B64</b>	<b>BOLESTI UZROKOVANE PROTOZOAMA</b>					
<b>B58</b>	Toksoplazmoza	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (encefalitis)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika pregled infektologa		
<b>B65-B83</b>	<b>BOLESTI UZROKOVANE PARAZITNIM CRVIMA</b>					
<b>B67</b>	Ehinokokoza	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za B67-diseminacija, višezarišna, destrukcija jetre; B75-miokarditis) u slučaju operativnog liječenja ehinokoka 45 dana od dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti		
<b>B75</b>	Trihinelozna	do 45 dana				
<b>C00-D48</b>	<b>TUMORI</b>					
<b>C00-C14</b>	Zloćudni tumori usne, usta i ždrijela	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija, odnosno do završetka onkološke terapije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljane dijagnostika PH verifikacija pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti		
<b>C15-C26</b>	Zloćudni tumori organa za varenje	do 180 dana				
<b>C30-C39</b>	Zloćudni tumori organa za disanje i organa grudne duplje	do 180 dana				
<b>C40-C41</b>	Zloćudni tumori kosti i zglobne hrskavice	do 180 dana				
<b>C43-C44</b>	Pigmentni i drugi zloćudni tumori kože	do 180 dana				
<b>C45-C49</b>	Zloćudni tumori vezivnog i mekog tkiva	do 180 dana				
<b>C50</b>	Zloćudni tumor dojke	do 180 dana				
<b>C51-C58</b>	Zloćudni tumori ženskih polnih organa	do 180 dana				
<b>C60-C63</b>	Zloćudni tumori muških polnih organa	do 180 dana				
<b>C64-C68</b>	Zloćudni tumori sistema za mokrenje	do 180 dana				
<b>C69-C72</b>	Zloćudni tumori oka, mozga i drugih dijelova CNS	do 180 dana				
<b>C73-C75</b>	Zloćudni tumori štitaste žlijezde i drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem	do 180 dana				
<b>C81-C96</b>	Primarni zloćudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva	do 180 dana				
<b>D00-D09</b>	<b>TUMORI NA MJESTU JAVLJANJA "IN SITU"</b>					
<b>D02</b>	Karcinom "in situ", srednjeg uha i organa za disanje	do 45 dana			do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
<b>D04</b>	Karcinom "in situ", kože	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili			

D06	Karcinom "in situ" grlića materice	do 45 dana	zbog komplikacija u slučaju operativnog liječenja grlića materice 45 dana od dana operacije	ciljana dijagnostika PH verifikacija pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
<b>D10-D36 DOBROČUDNI TUMORI</b>				
D12	Dobročudni tumor debelog creva, zadnjeg creva, anusa i analnog kanala	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija u slučaju operativnog liječenja do navedenog broja dana od dana operacije	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi ciljana dijagnostika PH verifikacija pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
D25	Lejomiom materice	do 45 dana		
D27	Dobročudni tumor jajnika	do 45 dana		
D30	Dobročudni tumor mokraćnih organa	do 45 dana		
D31	Dobročudni tumor oka i pripojaka oka	do 30 dana		
D33	Dobročudni tumori mozga i drugih dijelova centralnog nervnog sistema	do 180 dana		
D35.2	Dobročudni tumor hipofize	do 180 dana		
D36	Drugi dobroćudni tumor	do 30 dana		
D45	Povećanje broja ćelija krvi - Policitemia vera	do 21 dan		
D46	Sindromi poremećaja mijeloidne loze	do 30 dan		
<b>D50-D89 BOLESTI KRV I KRVOTVORNIH ORGANA I ODREĐENI POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SISTEMA</b>				
D50	Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
D69.0	Alergijska purpura	do 30 dana		
D73	Bolesti slezine	do 30 dana		
D80	Smanjenje imuniteta sa poremećajem antitijela	do 30 dana		
D86	Sarkoidoza	do 60 dana		
<b>E00-E90 BOLESTI ŽLIJEZDA SA UNUTRAŠNIM LUČENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA</b>				
E03	Druge smanjene funkcije štitaste žlezde	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za E03-miksedem; E05-srčana dekompenzacija, gubitak vida; E06-tahikardija, hipotireoza; E10 i E11-retinopatija, nefropatija, angiopatija, neuropatija; za E22.1-ginekološke, endokr	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi hormonski status UZ pregled pregled interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
E04	Druge netoksičke gušavosti	do 30 dana		
E05	Tireotoksikoza (povećana funkcija štitaste žlijezde)	do 45 dana		
E06	Zapaljenje štitaste žlijezde	do 45 dana		
E10	Šećerna bolest, insulinozavisani oblik	do 45 dana		
E11	Šećerna bolest, insulinonezavisani oblik	do 21 dan		
E22.1	Povišen nivo prolaktina u krvi	do 21 dan		
E24	Cushingov sindrom	do 30 dana		
E27	Drugi poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde	do 30 dana		
<b>F00-F99 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA</b>				
F03	Demencija, NOS	do 180 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja ili ambulantnog liječenja prema ocjeni konzilijuma psihijatarata	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi psihološko testiranje pregled psihijatra ciljana dijagnostika i pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti u cilju isključivanja somatskih oboljenja
F04	Organski sindrom nesjećanja	do 60 dana		
F06	Drugi duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i tjelesnom bolešću	do 180 dana		
F07	Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga	do 90 dana		
F19	Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem više psihoaktivnih supstanci (politoksikomanija)	do 30 dana		
F20	Šizofrenija	do 90 dana		
F23	Akutna i prolazna duševna oboljenja	do 30 dana		
F30-F39	Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)	do 30 dana		
F40-F48	Neurotski, stresogeni i tjelesno manifestni poremećaji	do 30 dana		
F62	Trajna promjena ličnosti neorganskog porijekla	do 30 dana		
<b>G00-G99 BOLESTI NERVNOG SISTEMA</b>				
G00	Bakterijski meningitis, neklasifikovan na drugim mjestima	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za G00-konvulzije, gluvoća, paraliza kranijalnih nerava; G05-neurološke)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled neurologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
G05	Zapaljenje mozga, zapaljenje kičmene moždine i zapaljenje mozga sa zapaljenjem kičmene moždine u drugim bolestima	do 45 dana		
G20	Parkinsonova bolest	do 45 dana		
G30	Alzheimerova bolest	do 90 dana		
G35	Višežarišna skleroza - Sclerosis multiplex	do 45 dan		
G40	Epilepsija	do 45 dana		
G43	Migrena	do 7 dana		
G44	Druge glavobolje	do 14 dana		
G45	Prolazna moždana ishemija i srodni sindromi	do 30 dana		
G46	Sindromi krvnih sudova mozga	do 45 dana		
G50	Poremećaji petog lobanjskog živca mozga	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
G51	Poremećaji živca lica	do 30 dana		
G52	Poremećaji drugih lobanjskih živaca	do 30 dana		
G53	Poremećaji lobanjskih živaca u drugim bolestima	30-90 dana		
G54	Oboljenja korjenova i spletova živaca	do 45 dana		
G56	Oboljenje jednog živca ruke	do 45 dana		
G57	Oboljenje jednog živca noge	do 45 dana		
G60-G64	Oboljenje više živaca	do 45 dana		
G70	Miastenija - teška slabost mišića i druge mišićno-živčane bolesti	do 90 dana		
G81	Hemiplegija - jednostrana paraliza - oduzetost	do 180 dana		
G82	Simetrična paraliza - paraplegija i tetraplegija	do 180 dana		
G92	Toksičko oboljenje mozga	do 45 dana		
<b>H00-H59 BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA</b>				
H05	Bolesti duplje oka	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (apscs,	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled oftalmologa

			osteomijelitis, hemoragija)	ciljana dijagnostika
H10	Zapaljenje vežnjače oka (konjuktivitis)	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
H15	Bolesti beonjače	do 14 dana	komplikacija (za H10-	
H16	Zapaljenje rožnjače	do 21 dan	purulentni; H16-profunda,	
H17	Ožiljaci i zamućenje rožnjače	do 30 dana	intersticijalni, neovasku-	
H18	Druge bolesti rožnjače	do 30 dana	larizacija rožnjače; H17-	
H20	Zapaljenje dužice i zrakastog tijela	do 30 dana	centralno zamućenje; H18-	
H25	Staračka katarakta	do 30 dana	recidivantne erozije,	
H27	Druge bolesti sočiva	do 30 dana	hematokornee)	
H30	Zapaljenje sudovnjače i mrežnjače	do 45 dana	do navedenog broja dana	
H33	Odvajanje mrežnjače i rascjep mrežnjače	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja	
H40	Glaukoma - zelena mreža	do 30 dana	do navedenog broja dana	
H43	Bolesti staklastog tijela	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja zbog	
H44	Bolesti jabučice oka	do 60 dana	hirurškog liječenja	
H45	Zapaljenje vidnog živca	do 60 dana	do navedenog broja dana po-	
H53	Poremećaji vida	do 30 dana	slije bolničkog liječenja i/ili	
H60-H95	<b>BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA</b>		zbog komplikacija (za H33-	
H60	Zapaljenje spoljašnjeg uva	do 14 dana	oštećenje vida < 50%)	
H65-H75	Bolesti srednjeg uva	do 21 dan	do navedenog broja dana	klinički pregled
H80	Otoskleroza	do 14 dana	poslije bolničkog liječenja zbog	standardni laboratorijski nalazi
H81	Funkcijske bolesti organa za održavanje ravnoteže	do 30 dana	hirurškog liječenja	pregled ORL
H82	Vrtoglavica u drugim bolestima	do 30 dana	do navedenog broja dana zbog	ciljana dijagnostika
H83	Druge bolesti unutrašnjeg uva	do 7 dana	komplikacija (vrtoglavice	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I00-I99	<b>BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA</b>		centralnog porijekla, neuritis	
I00	Reumatska groznica bez promjenama na srcu	do 45 dan	n. vestibularis)	
I01	Reumatska groznica sa promjenama na srcu	do 60 dan	do navedenog broja dana	
I05-I09	Hronične reumatske bolesti	do 90 dana	zbog komplikacija (za I01-	
I10-I15	Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom	do 21 dan	pankarditis, endokarditis)	
I20	Stežanje u grudima (angina pectoris)	do 21 dana	do navedenog broja dana	
I21-I22	Akutni infarkt srca i Ponovljeni akutni infarkt srca	do 90 dana	poslije ambulantnog ili	
I25	Hronična ishemijska bolest srca	do 45 dana	bolničkog liječenja	
I26	Začepljenje krvnih sudova pluća - embolija pluća	do 60 dana	do navedenog broja dana zbog	
I30	Akutno zapaljenje srčane kese	do 60 dana	komplikacija (mitralna	
I35	Nereumatske bolesti aortnog zaliska	do 90 dana	regurgitacija teškog stepena)	
I38	Zapaljenje zaliska, NOS	do 90 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled
I40	Akutno zapaljenje mišića srca	do 90 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili	standardni laboratorijski nalazi
I42	Oboljenja srčanog mišića	do 60 dana	zbog komplikacija (za I38-	pregled interniste/kardiologa/kardiohirurga
I43	Oboljenje mišića srca u bolestima klasifikovanim na drugim mjestima	do 60 dana	embolija, dekompenzacija,	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I44	Pretkomorsko-komorski zastoj i zastoj lijeve grane	do 45 dana	glomerulonefritis, serozni	
I45	Drugi poremećaji sprovodnog sistema srca	do 45 dana	perikarditis, aneurizma, apsces	
I47	Napad ubrzanog rada srca	do 21 dan	miokarda; I40-deko-	
I48	Treperenje i lepršanje pretkomora	do 21 dan	mpenzacija, miokardiopatija,	
I49	Drugi poremećaji ritma srca	do 21 dan	EF<45%; I42 i I43-EF<45%)	
I50	Nedovoljna funkcija srca	do 90 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled
I60	Krvarenje ispod paučinaste moždanice	do 60 dana	zbog komplikacija (za I47, I49 i	standardni laboratorijski nalazi
I61.2	Krvarenje u mozgu, NOS	do 90 dana	I49 -disponične smetnje,	pregled interniste/kardiologa
I63	Infarkt mozga	do 90 dana	Adams-Stokes sindrom)	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I64	Apopleksija - moždana kap, neoznačena kao krvarenja ili infarkt mozga	do 90 dana	do navedenog broja dana zbog	
I67.1	Aneurizma - vrečasto proširenje arterije mozga, bez prskanja	do 45 dana	komplikacija (EF<45%)	
I70	Ateroskleroza - zakrećenje velikih krvnih sudova	do 45 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled
I71	Aneurizma- ograničeno proširenje i rascjep srčanice	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili	standardni laboratorijski nalazi
I74	Začepljenje arterija i stvaranje ugruška u arterijama	do 60 dana	zbog komplikacija (za I70-	pregled neurologa/neurohirurga/
			cerebrovaskulame i	pregled interniste/vaskularnog hirurga
				ciljana dijagnostika
				pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti

			kardiološke; I71-ruptura aneurizme; I74-vaskularne, kardiološke i neurološke)		
I80	Zapaljenje vena i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška	do 30 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled vaskularnog hirurga ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti	
I81	Zgrušavanje krvi u ulaznoj veni - v.portae	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za I80-tromboza dubokih vena; I81-vaskularne; I82-Sy Budd-Chiari, embolija ili tromboza v.cavae) za I81 u slučaju operacije do 90 dana poslije dana operacije		
I82	Začepljenje vena i stvaranje krvnog ugruška u drugim venama	do 45 dana			
I83	Proširene vene nogu	do 30 dana			
I84	Hemoroidi	do 21 dan	do navedenog broja dana		
I85	Proširene vene jednjaka	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja zbog hirurškog liječenja		
I87	Ostali poremećaji vena	do 21 dan			
I88	Zapaljenje limfnih čvorova, NOS	do 14 dana			
I95	Nizak krvni pritisak	do 7 dana			
I97	Poremećaji krvotoka nakon intervencija, neklasifikovan na drugim mjestima	do 30 dana	do navedenog broja dana		klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled hirurga/interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
I98	Ostali poremećaji krvotoka u bolestima klasifikovanim na drugim mjestima	do 21 dan			
J00-J99	<b>BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE</b>				
J00-J06	Akutno zapaljenje nosnog dijela ždrijela, ždrijela, krajnika, grkljana, dušnika Akutne višestruke infekcije gornjeg dijela puta za disanje	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (bronhitis, otitis media,...)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled ORL/pneumoftiziologija dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti	
J10	Grip - virus identifikovan	do 14 dana			
J12	Zapaljenje pluća uzrokovano virusima	do 30 dana			
J15	Zapaljenje pluća uzrokovano bakterijama	do 30 dana			
J17	Zapaljenje pluća u drugim bolestima	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (stafilo-kokna, klebsiela, pseudomonas, apsces pluća)		
J20	Akutno zapaljenje dušnica	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (pneumonija)		
J30	Vazomotorna i alergijska kijavica	do 7 dana			
J30.2	Druga sezonska alergijska kijavica	do 5 dana	do navedenog broja dana		
J34	Druga oboljenja nosa i sinusa nosa	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za J34-celulitis, apsces; J36-flegmona vrata ili medijastinuma)		
J36	Zagnoj oko krajnika	do 21 dan	do navedenog broja dana		
J37	Hronično zapaljenje grkljana i grkljana sa dušnikom	do 14 dana			
J40	Zapaljenje dušnica, NOS	do 14 dana			
J42	Hronično zapaljenje dušnica, NOS	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (pneumonija, respiratorna insuficijencija, plućno srce)		
J43	Emfizem pluća	do 21 dan			
J44	Druga hronična opstruktivna bolest pluća	do 21 dan			
J45	Astma	do 21 dan			
K00-K93	<b>BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE</b>				
K02.9	Karijes zuba, NOS	do 5 dana			klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled stomatologa/interniste/hirurga ciljana dijagnostika (za K50- kolonoileoskopija sa PH verifikacijom; K51-elektrolitni status, parametri funkcije bubrega i jetre, SE, CRP, RTG abdomena, koprokultura
K04.0	Zapaljenje zubne pulpe	do 7 dana			
K04.7	Zagnoj vrha korijena bez fistule	do 10 dana			
K05	Zapaljenje desni i bolesti periodoncijuma	do 7 dana	do navedenog broja dana		
K21	Želudačno-jednjačko povraćanje	do 30 dana			
K21.0	Želudačno-jednjačko povraćanje sa zapaljenjem jednjaka	do 30 dana			
K22	Druge bolesti jednjaka	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za K22-ruptura, divertikulum, sindroma Mallory-Weis; K22.1-anemija, hematemeza; K25-maligna alteracija, perforacija) za K22, K25 u slučaju operacije do 45 dana od dana operacije		
K22.1	Grizlica jednjaka	do 30 dana			
K25	Grizlica želuca	do 30 dana			
K26	Grizlica dvanaestopalačnog crijeva	do 45 dana			
K35	Akutno zapaljenje slijepog crijeva	do 45 dana			
K40.2	Preponska obostrana kila, bez opstrukcije ili gangrene	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja zbog hirurške intervencije, od dana operacije		
K40.3	Preponska jednostrana ili neoznačena kila, sa opstrukcijom, bez gangrene	do 45 dana			
K41	Butna kila	do 45 dana			
K44	Kila grudno-trbušne prečage	do 7 dana	do navedenog broja dana		
K50	Kronova bolest	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za K50-fistule, perforacije, malnutricija, hemoragijska dijateza; K51 i K52-toksični megakolon, anemija, perforacija, karcinom)		
K51	Zapaljenje debelog crijeva sa grizlicama - ulcerozni kolitis	do 45 dana			
K52	Druga nezarazna zapaljenja želuca, tankog i debelog crijeva	do 30 dana			
K56	Paralitički zavezano crevo i opstrukcija crijeva bez kile	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja		
K59.9	Funkcionalni poremećaj rada crijeva, NOS	do 7 dana	do navedenog broja dana		
K60.3	Fistula čmara	do 45 dana			
K63.9	Bolest crijeva, NOS	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za K70, K71, K73.9-dekompenzovana ciroza, ascit,		
K70	Bolest jetre uzrokovana alkoholom	do 21 dan			
K71	Bolest jetre uzrokovana toksinima	do 30 dana			
K73.9	Hronično zapaljenje jetre, NOS	do 45 dana			

			hipoalbuminemija)	
<b>K75.0</b>	Zagnoj jetre	do 45 dana	do 21 dan nakon laparoskopske intervencije	
<b>K80</b>	Kamen u žučnoj kesi	21-45 dana	do 45 dana poslije klasične hirurške intervencije	
<b>K81</b>	Zapaljenje žučne kese	do 30 dana	do navedenog broja dana	
<b>K83</b>	Druge bolesti žučnih kanala	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za K83-perforacija, fistula; K83.0-gnojno zapaljenje, septički šok, širenje infekcije; K85-hemoragijsko-nekrotizirajući pankreatitis)	
<b>K83.0</b>	Zapaljenje žučnih kanala	do 30 dana		
<b>K85</b>	Akutno zapaljenje gušterače	do 60 dana		
<b>K86</b>	Druge bolesti gušterače	do 30 dana		
<b>K92</b>	Druge bolesti organa za varenje	do 21 dan	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
<b>K92.8</b>	Druge označene bolesti organa za varenje	do 14 dana		
<b>K93</b>	Druge bolesti organa za varenje u drugim bolestima	do 7 dana	do navedenog broja dana	
<b>L00-L99</b>	<b>BOLESTI KOŽE I BOLESTI POTKOŽNOG TKIVA</b>			
<b>L04</b>	Akutno zapaljenje limfnog čvora	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija zbog hirurške intervencije (apsces, fistulizacija)	
<b>L05</b>	Pilonidalna cista	do 45 dana		
<b>L23</b>	Kontaktno alergijsko zapaljenje kože	do 10 dana		
<b>L25.9</b>	Kontaktno zapaljenje kože, NOS	do 21 dan		
<b>L28.2</b>	Drugi svrab	do 10 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	
<b>L30</b>	Drugo zapaljenje kože	do 21 dan		
<b>L40</b>	Psorijaza - ljuskavica	do 21 dan		
<b>L50.6</b>	Kontaktna koprivnjača	do 5 dana		
<b>L50.8</b>	Druga koprivnjača	do 21 dan		
<b>L51</b>	Raznoliki eritem - (crvenilo)	do 14 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	
<b>L52</b>	Eritem (crvenilo) sa čvoričima	do 21 dan		
<b>L54</b>	Eritem (crvenilo) u drugim bolestima	do 14 dana		
<b>L55-L59</b>	Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani radijacijom	do 14 dana		
<b>L65.9</b>	Neožilno opadanje kose, NOS	do 14 dana		
<b>L70.9</b>	Akne, NOS	do 7 dana		
<b>L72</b>	Ciste korijena dlake kože i potkožnog tkiva	do 7 dana		
<b>L80</b>	Vitiligo-stečene depigmentovane mrlje kože	do 7 dana	do navedenog broja dana	
<b>L81</b>	Drugi poremećaji pigmentacije kože	do 7 dana		
<b>L81.8</b>	Drugi označeni poremećaji pigmentacije kože	do 5 dana		
<b>L84</b>	Kurje oko i žulj	do 7 dana		
<b>L88</b>	Gnojno-gangrenozno zapaljenje kože	do 14 dana		
<b>M00-M99</b>	<b>BOLESTI MIŠIČNO-KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA</b>			
<b>M00</b>	Gnojna zapaljenja zglobova	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za M02.3-teška destrukcija metatarsofalangealnih zglobova)	
<b>M02.3</b>	Reiterova bolest	do 45 dana		
<b>M02.9</b>	Reaktivno oboljenje zgloba, NOS	do 45 dana		
<b>M03</b>	Postinfektivna oboljenja i reaktivna oboljenja zglobova u drugim bolestima	do 45 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (više zglobova)	
<b>M05</b>	Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba	do 45 dana		
<b>M07</b>	Psorijazna oboljenja i enteropatička oboljenja zgloba	do 45 dana		
<b>M10.9</b>	Giht, NOS	do 30 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (za M10.09-artritis urica; M13.0-zapaljenski sindrom; M15-sekundarna poliartrza)	
<b>M13.0</b>	Zapaljenje više zglobova, NOS	do 30 dana		
<b>M15</b>	Degenerativna oboljenja zglobova	do 14 dana		
<b>M16</b>	Degenerativno oboljenje zgloba kuka	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije ambulantnog ili bolničkog liječenja, a u slučaju hirurške intervencije do 90 dana od dana operacije	
<b>M17</b>	Degenerativno oboljenje zgloba koljena	do 30 dana		
<b>M22.4</b>	Razmekšavanje hrskavice čašice	do 30 dana	do navedenog broja dana	
<b>M25</b>	Druge bolesti zglobova	do 14 dana	poslije bolničkog liječenja	
<b>M32</b>	Sistemijski eritemski lupus	do 60 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za M32-reinalne, vaskularne, kardiološke, neurološke; M33-oštećenje srca i respiratornog sistema)	
<b>M33</b>	Zapaljenje više mišića kože - dermatopolimiozitis	do 60 dana		
<b>M42</b>	Koštano-hrskavično oboljenje kičme - Osteochondrosis	do 45 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (neurološke)	
<b>M45</b>	Zapaljenje pršljenova sa ukočenošću	do 60 dana	do navedenog broja dana	
<b>M47</b>	Okoštavanje zglobova pršljenova	do 30 dana	(komplikacije: za M45-smanjen respiratorni index, M48-neurološke, M50-neurološke, prolaps diska sa neurološkim ispadima)	
<b>M48</b>	Suženje kanala kičme	do 45 dana		
<b>M50</b>	Bolesti međupršljenskih jastuka (diskusa) vrata	do 45 dana		
<b>M51</b>	Druge bolesti međupršljenskog diskusa	do 60 dana		
<b>M51.0</b>	Oboljenja slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem kičme	do 30 dana	do navedenog broja dana od dana operacije	
<b>M51.1</b>	Oboljenja slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem korijena živca	do 45 dana		
<b>M54</b>	Bol u leđima	do 14 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (neurološke)	
<b>M54.2</b>	Bol u vratu	do 14 dana		

klinički pregled  
standardni laboratorijski nalazi  
pregled dermatologa/hirurga  
ciljana dijagnostika (za L20-L23 i L50-L54-  
alergološko ispitivanje)  
pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti

klinički pregled  
standardni laboratorijski nalazi  
pregled interniste/reumatologa/ortopeda  
ciljana dijagnostika (serologija, reaktanti akutne  
faze)  
pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti

klinički pregled  
standardni laboratorijski nalazi  
pregled interniste  
ciljana dijagnostika  
pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti

klinički pregled  
standardni laboratorijski nalazi  
pregled neurologa/fizijatra/neurohirurga  
ciljana dijagnostika (za M40-M43 i M45-M49-  
CT, MR, EMNG)  
pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti

M54.4	Bol u slabinskom dijelu kičme i sjedalnom živcu	do 14 dana		
M60	Zapaljenje mišića	do 14 dana	do navedenog broja dana	
M62.9	Bolest mišića, NOS	do 14 dana	(komplikacije: za M65-gnojni tendosinovitis, M66-muskularne i neurološke)	
M65	Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom	do 21 dan		
M66	Spontano prsnuče sinovije i tetive	do 45 dana		
M67	Druge bolesti sinovije i tetive	do 30 dana		
M67.0	Stečena skraćena Ahilova tetiva	do 21 dan	do navedenog broja dana	
M68	Bolesti sinovije i tetive u drugim bolestima	do 21 dan	(komplikacije: muskularne i neurološke)	
M70	Bolesti mekih tkiva usled aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska	do 21 dan		klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
M75	Bolesti zgloba ramenjače	do 30 dana		pregled reumatologa/ortopeda/neurologa
M75.1	Sindrom "okretanja narukvice"	do 45 dana		ciljana dijagnostika
M75.2	Zapaljenje tetive dvoglavog mišića	do 45 dana		pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
M76	Entezopatija noge, isključujući stopalo	do 21 dan		
M77	Druge entezopatija	do 21 dan	do navedenog broja dana	
M79	Druge bolesti mekih tkiva	do 10 dana	(komplikacije: neurološke)	
M79.0	Reumatizam, NOS	do 14 dana		
M79.1	Bol u mišiću	do 7 dana		
M79.2	Neuralgički bol i zapaljenje živca, NOS	do 21 dan		
M79.9	Bolest mekih tkiva, NOS	do 14 dana		
M80	Osteoporoza sa patološkim prelomom	do 90 dana	do navedenog broja dana	
M81.9	Osteoporoza, NOS	do 21 dan	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
M86	Zapaljenje srži kosti/Osteomijelitis	do 90 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
M86.6	Drugo hronično zapaljenje srži kosti	do 90 dana	(komplikacije: produžena egzacerbacija)	pregled ortopeda/fizijatra
M96	Bolesti mišića i kostiju poslije operacije, koje nisu klasifikovane na drugom mjestu	do 60 dana	do navedenog broja dana	ciljana dijagnostika (za M80-M81-MKG DXA metodom na L kičmi i kuku)
M99.4	Suženje kanala živca vezivnim tkivom	do 90 dana	do navedenog broja dana	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
M99.7	Suženje međupršljenskog otvora tkivom i međupršljenskim diskusom	do 90 dana	(komplikacije: neurološke)	
N00-N99	<b>BOLESTI MOKRAČNO-POLNOG SISTEMA</b>			
N00	Akutni zapaljenjski bubrežni sindrom	do 30 dana		
N03	Hronični zapaljenjski bubrežni sindrom	do 60 dana		
N10-N12	Akutno i hronično zapaljenje kanalića bubrega i međučelijskog tkiva, Hronično zapaljenje karličice bubrega i bubrega bez prepreke i sa preprekom	do 30 dana	do navedenog broja dana	
N13	Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano preprekom sa vraćanjem mokraće	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (bubrežna insuficijencija)	
N13.5	Pregib i suženje mokraćovoda bubrega bez zastoja mokraće	do 60 dana		
N17	Akutna nedovoljna funkcija bubrega	do 60 dana		
N18-N19	Hronična bubrežna bolest	do 90 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
N20-N23	Mokraćni kamenci	do 14 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za N18-N19-kardiovaskularne, neurološke, hematološke, endokrinološke; N20-N23-hidronefroza)	pregled urologa/nefrologa ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
N30-N39	Druge bolesti mokraćnog sistema	do 14 dana	do navedenog broja dana	
N40	Hiperplazija prostate	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja	
N43	Vodena kila i nakupljanje sjemena u ovojnici muških polnih žlijezda	do 21 dan	do navedenog broja dana od dana operacije	
N45	Zapaljenje sjemenika i zapaljenje pasjemenika	do 21 dan	do navedenog broja dana zbog komplikacija (loša regresija)	
N60-N64	Bolesti dojke	do 30 dana		
N70-N77	Zapaljenje ženskih organa karlice	do 30 dana		
N80	Materična sluznica u mišiću materice ili u raznim tkivima organizma - Endometrijoza	do 30 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana od dana operacije	
N81	Ispadanje polnih organa žene	do 30 dana		
N81.1	Kila mokraćne bešike	do 45 dana		
N82	Fistule ženskih polnih organa	do 30 dana		
N84	Polip - peteljast sluznični izrastaj-ženskih polnih organa	do 14 dana		
N86	Nagriženost i izmještenost grlića materice	do 14 dana		
N87	Poremećaj razvoja čelija grlića materice	do 21 dan		
N91	Izostanak menstruacija i smanjenje menstruacije	do 3 dana		
N92	Pojačano, učestalo i neuredno krvarenje iz materice	do 3 dana		
N92.6	Neuredna menstruacija, NOS	do 5 dana		
N94	Bol i druga stanja polnih organa žene	do 3 dana		
N95	Bolesti menopauze - klimakterijuma	do 14 dana	do navedenog broja dana	
N96	Spontani pobačaj	do 60 dana		
N97	Neplodnost žene	do 14 dana		
N98	Komplikacije uzrokovane vještačkim oplodnjem	do 21 dan		
N99	Druge bolesti mokraćno-polnih organa poslije medicinskih intervencija	do 30 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (insuficijencija bubrega)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled ginekologa/ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
O00-O99	<b>TRUDNOĆA, RAĐANJE I BABINJE</b>			
O00	Vanmaterična trudnoća	do 45 dana	do navedenog broja dana od dana operacije	
O01	Grozdasta mola	do 60 dana		
O14	Preeklampsija	do 45 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
O15	Eklampsija	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja	pregled ginekologa/interniste
O20	Krvarenje u početnoj trudnoći			ciljana dijagnostika
O20.0	Prijeteći pobačaj		do kraja održavanja trudnoće	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
O21	Prekomjerno povraćanje trudnice	do 90 dana		
O22	Komplikacije vena kod trudnice	do 45 dana	do navedenog broja dana	

O23	Infekcija mokraćno-polnih puteva u trudnoći	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za O22-embolije; O24-endokrinološke)	
O24	Šećerna bolest u trudnoći	do 30 dana		
O44.1	Nisko usađena posteljica sa krvarenjem		do kraja održavanja trudnoće	
R00-R99	<b>SIMPTOMI, ZNACI I PATOLOŠKI KLINIČKI I LABORATORIJSKI NALAZI</b>			
R53	Klonulost i umor	do 7 dana		klinički pregled
R58	Krvarenje	do 14 dana		standardni laboratorijski nalazi
R64	Cachexia - izrazita mršavost	do 60 dana		pregled interniste ciljana dijagnostika pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
S00-T98	<b>POVREDE, TROVANJA I POSLJEDICE DJELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA</b>			
S00	Površinska povreda glave	do 14 dana	do navedenog broja dana	
S01	Otvorena rana glave	do 21 dan		
S02	Prelom lobanje i prelom kostiju lica	do 90 dana	do navedenog broja dana	
S02.2	Prelom kostiju nosa	do 14 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
S03	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza glave	do 45 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
S04	Povrede živaca lobanje	do 60 dana	do navedenog broja dana	pregled neurohirurga/hirurga/neurologa/ ortopeda
S05	Povreda oka i duplje oka	do 60 dana		
S06	Povreda unutar lobanje	do 90 dana		
S09	Druge neoznačene povrede glave	do 21 dan		
S11	Otvorena rana vrata	do 21 dan	do navedenog broja dana	
S12	Prelom vrata	do 120 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	
S13	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza vrata	do 45 dana		
S14	Povrede živaca i kičmene moždine vrata	do 60 dana		
S15	Povreda krvnih sudova vrata	do 45 dana		
S21	Otvorena rana grudnog koša	do 21 dan	do navedenog broja dana	
S22	Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dijela kičme	do 120 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (višestruke frakture)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi pregled ortopeda/grudnog hirurga/ neurohirurga/neurologa/fizijatra
S23	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša	do 45 dana	do navedenog broja dana	
S24	Povreda živaca i grudnog dijela kičmene moždine	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
S27	Povreda drugih neoznačenih unutargrudnih organa	do 60 dana		
S31	Otvorena rana trbuha, slabine i karlice	do 45 dana	do navedenog broja dana	
S32	Prelom slabinskog dijela kičme i karlice	do 120 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (neurološke)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
S33	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskog dijela kičme i karlice	do 90 dana		pregled hirurga/ortopeda/ urologa/neurologa/fizijatra
S34	Povreda živaca i slabinskog dijela kičmene moždine u trbušnom, slabinskom i karličnom dijelu kičme	do 60 dana	do navedenog broja dana	
S35	Povreda krvnih sudova u trbušnom, slabinskom i karličnom dijelu kičme	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
S36	Povreda organa trbuha	do 60 dana		
S37	Povreda organa karlice	do 60 dana		
S41	Otvorena rana ramena i nadlaktice	do 21 dan		
S45	Prelom u predjelu ramena i nadlaktice	do 60 dana	do navedenog broja dana	
S43	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja	
S44	Povreda živaca u predjelu ramena i nadlaktice	do 60 dana	do navedenog broja dana	
S45	Povreda krvnih sudova u predjelu ramena i nadlaktice	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za S44-paralize nerava)	
S46	Povrede mišića i tetive u predjelu ramena i nadlaktice	do 30 dana		
S50	Površinska povreda podlaktice	do 14 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana	
S51	Otvorena rana podlaktice	do 21 dan	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija (za S52-fractura male sanata, M. Sudeck, neurološki ispadi)	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
S52	Prelom podlaktice	do 60 dana		pregled hirurga/ortopeda/ neurologa/fizijatra
S53	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza laktakta	do 45 dana	do navedenog broja dana ili do navedenog broja dana	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
S54	Povreda živaca u predjelu podlaktice	do 60 dana	poslije bolničkog liječenja	
S55	Povreda krvnih sudova u predjelu podlaktice	do 45 dana		
S56	Povreda mišića i tetive u predjelu podlaktice	do 30 dana		
S58	Traumatska amputacija podlaktice	do 120 dana		
S60	Površinska povreda ručja i šake	do 14 dana	do navedenog broja dana	
S61	Otvorena rana ručja i šake	do 30 dana		
S62	Prelom u predjelu ručja i šake	do 60 dana	do navedenog broja dana	
S63	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predjelu ručja i šake	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili zbog komplikacija	
S64	Povreda živaca u predjelu ručja i šake	do 60 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (paraliza nerava)	
S65	Povreda krvnih sudova u predjelu ručja i šake	do 45 dana	do navedenog broja dana	
S66	Povreda mišića i tetive u predjelu ručja i šake	do 30 dana	poslije bolničkog liječenja ili zbog komplikacija (poremećaji funkcije palca i malog prsta)	
S68	Traumatska amputacija ručja i šake	do 90 dana		
S70	Površinska povreda kuka i butine	do 14 dana	do navedenog broja dana	
S71	Otvorena rana kuka i butine	do 21 dan		
S72	Prelom butnjače	do 120 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled standardni laboratorijski nalazi
S73	Iščašenje, uganuće i istegnuće zgloba i veza kuka	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i skidanja imobilizacije	pregled hirurga/ortopeda/ neurologa/fizijatra
S74	Povreda živaca u predjelu kuka i butine	do 60 dana	do navedenog broja dana zbog komplikacija (paraliza nerava)	pregled specijaliste odgovarajuće specijalnost
S75	Povreda krvnih sudova u predjelu kuka i butine	do 45 dana		
S76	Povreda mišića i tetive u predjelu kuka i butine	do 30 dana	do navedenog broja dana	
S77	Rana uzrokovana zdrobljavanjem kuka i butine	do 120 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja i	

			skidanja imobilizacije	
S78	Traumatska amputacija kuka i butine	do 120 dana	do navedenog broja dana poslije bolničkog liječenja	
S79	Druge i označene povrede kuka i butine	do 21 dan		
S80	Površinska povreda potkoljenice	do 14 dana	do navedenog broja dana	
S81	Otvorena rana potkoljenice	do 21 dan		
S82	Prelom potkoljenice, uključujući i predio skočnog zgloba	do 120 dana	do navedenog broja dana	
S83	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza koljena	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija (M. Sudeck) i	
S84	Povreda živaca u predjelu potkoljenice	do 60 dana	skidanja imobilizacije	
S85	Povreda krvnih sudova u predjelu potkoljenice	do 45 dana	do navedenog broja dana	
S86	Povreda mišića i tetive u predjelu potkoljenice	do 30 dana		
S86.0	Povreda Ahilove tetive	do 60 dana	do navedenog broja dana	
S87	Povreda nastala zdrobljavanjem koljena i potkoljenice	do 120 dana	poslije bolničkog liječenja i	
S88	Traumatska amputacija potkoljenice	do 120 dana	skidanja imobilizacije	
S89	Druge i neoznačene povrede potkoljenice	do 21 dan		
S90	Površinska povreda skočnog zgloba i stopala	do 14 dana	do navedenog broja dana	
S91	Otvorena rana skočnog zgloba i stopala	do 21 dan		
S92	Prelom stopala, izuzev skočnog zgloba	do 90 dana	do navedenog broja dana	
S93	Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija	
S94	Povreda živaca u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 60 dana		
S95	Povreda krvnih sudova u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 45 dana		
S96	Povreda mišića i tetive u predjelu skočnog zgloba i stopala	do 30 dana	do navedenog broja dana	
S98	Traumatska amputacija skočnog zgloba i stopala	do 120 dana		
S99	Druge i neoznačene povrede skočnog zgloba i stopala	do 21 dan		
T02	Prelomi više predjela tijela	do 90 dana		
T03	Iščašenja, uganuća i istegnuća više djelova tijela	do 45 dana		
T04	Zgnječenja više predjela tijela	do 60 dana		
T05	Traumatske amputacije više predjela tijela	do 120 dana	do navedenog broja dana	
T08	Prelom kičme, NOSg nivoa	do 120 dana		
T15	Strano tijelo u spoljašnjem dijelu oka	do 7 dana		
T17	Strano tijelo u sistemu za disanje	do 7 dana		
T20	Opekotina i razjed glave i vrata	do 90 dana	do navedenog broja dana	klinički pregled
T21	Opekotina trupa	do 21 dan	poslije bolničkog liječenja i/ili komplikacija	standardni laboratorijski nalazi
T22	Opekotine i razjed ramena i ruke, izuzev ručja i šake	do 45 dana	do navedenog broja dana	pregled hirurga/ortopeda/ fizijatra
T23	Opekotina ručja i šake	do 21 dan	poslije bolničkog liječenja	ciljana dijagnostika
T24	Opekotina kuka i noge, izuzev skočnog zgloba i stopala	do 21 dan		pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti
T25	Opekotina skočnog zgloba i stopala	do 21 dan	do navedenog broja dana	
T26	Opekotina oka i pripojaka oka	do 21 dan		
T35	Promrzlina više djelova tijela i NOS promrzlina	do 45 dana	do navedenog broja dana	
T36-T50	Trovanje lijekovima, preparatima i biološkim supstancama	do 10 dana	do navedenog broja dana	
T86	Neuspjeh i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva	do 45 dana	poslije bolničkog liječenja	
Z00-Z99	<b>FAKTORI KOJI UTICU NA ZDRAVSTVENO STANJE I KONTAKT SA ZDRAVSTVENOM SLUŽBOM</b>			
Z22	Kliconoša zaraznih bolesti	do 30 dana		
Z31	Unapređenje reprodukcije	do 30 dana	do navedenog broja dana	
Z52	Davaoci organa i tkiva	do 45 dana	do navedenog broja dana od dana operacije	
Z94	Stanje presađenog organa i tkiva	do 60 dana		
Z95.0	Prisustvo pejsmekera srca (pacemaker)	do 14 dana	do navedenog broja dana	
Z95.1	Prisustvo aortokoronarnog bajpasa (Bypass graft)	do 60 dana		
Z95.2	Prisustvo vještačkog zaliska srca	do 60 dana	do navedenog broja dana od	
Z95.4	Prisustvo druge zamjene zaliska srca	do 60 dana	dana implantacije	
Z96.6	Prisustvo vještački ugrađenog zgloba	do 90 dana		
Agenda	NOS (NON SPECIFICATA) - neoznačena			

**1467.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA**  
**STRATEŠKO - RAZVOJNE POSLOVE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH**  
**POSLOVA**

Dr Safetu Koraću, generalnom direktoru Direktorata za strateško - razvojne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prestaje mandat, na lični zahtjev.

Broj: 07-4816/3  
Podgorica, 22. oktobra 2020. godine  
2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1468.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 12 stav 2 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list RCG”, broj 76/05 i „Službeni list CG”, br. 68/09, 33/14 i 101/20), a u vezi sa članom 36a Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA „MONTE PUT” D.O.O.**  
**PODGORICA**

1. Za članove Odbora direktora „Monte put” d.o.o. Podgorica, imenuju se:
  - Nikola Divanović, Spec.Sci u oblasti upravljanja projektima,
  - Zahit Ličina, diplomirani menadžer i
  - Nikola Đurović, diplomirani politikolog za međunarodne poslove.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4812/4  
Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1469.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 12 stav 2 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list RCG”, broj 76/05 i „Službeni list CG”, br. 68/09, 33/14 i 101/20), a u vezi sa članom 20 stav 1 alineja 3 i članom 36a Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA „MONTE PUT” D.O.O.**  
**PODGORICA**

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora „Monte put” d.o.o. Podgorica:
  - Aleksandar Žurić, diplomirani ekonomista,
  - Zahit Ličina, diplomirani menadžer i
  - Nikola Đurović, diplomirani politikolog za međunarodne poslove.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4812/3  
Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1470.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 17a stav 1 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list RCG”, broj 76/05 i „Službeni list CG”, br. 68/09, 33/14 i 101/20), a u vezi sa članom 36a Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU DIREKTORA POSLOVNE JEDINICE ZA UPRAVLJANJE**  
**PROJEKTOM IZGRADNJE AUTOPUTA BAR-BOLJARE, „MONTE PUT” D.O.O.**  
**PODGORICA**

1. Za direktora Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monte put” d.o.o. Podgorica, imenuje se mr Goran Vujović, dosadašnji direktor ove poslovne jedinice.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4811/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1471.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 14 stav 1 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list RCG”, broj 76/05 i „Službeni list CG”, br. 68/09, 33/14 i 101/20), a u vezi sa članom 36a Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica, donijela

**R J E Š E N J E**

**O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA „MONTE PUT” D.O.O. PODGORICA**

1. Za izvršnog direktora „Monte put” d.o.o. Podgorica, imenuje se Jonuz Mujević, master menadžer, dosadašnji izvršni direktor ovog društva.
2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4810/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1472.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

### **R J E Š E N j E**

#### **O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA ODNOS SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA**

Za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, postavlja se Ismet Latić, dr pravnih nauka, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

Broj: 07-4804/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1473.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 74 st. 1 i 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19 i 82/20), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O ODREĐIVANJU V.D. DIREKTORICE KLINIČKOG**  
**CENTRA CRNE GORE**

1. Za v.d. direktorice Kliničkog centra Crne Gore, određuje se dr Danijela Đurović - Raonić, do imenovanja direktora Kliničkog centra Crne Gore u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4783/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1474.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine Članova Vlade, na osnovu člana 74 stav 1, a u vezi sa članom 76 stav 1 tačka 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19 i 82/20), donijela

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE**

1. Razrješava se dr Jevto Eraković dužnosti direktora Kliničkog centra Crne Gore, prije isteka mandata, na lični zahtjev.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-4782/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1475.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA**  
**JAVNO ZDRAVLJE I PROGRAMSKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U**  
**MINISTARSTVU ZDRAVLJA**

Dr Miru Kneževiću, generalnom direktoru Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, prestaje mandat, na lični zahtjev.

Broj: 07-4777/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1476.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U**  
**MINISTARSTVU ODBRANE**

Razrješava se Slobodan Filipović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, na lični zahtjev.

Broj: 07-4767/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**1477.**

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18), a u vezi sa članom 59 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18 i 34/19), donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU**

Za direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, imenuje se Drago Spaić, diplomirani pravnik, dosadašnji v.d. direktora ovog zavoda.

Broj: 07-4766/3

Podgorica, 22. oktobra 2020. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**